



SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

GODINA 25 • TUZLA, PETAK, 9. OŽUJKA 2018. GODINE • IZDANJE NA HRVATSKOM JEZIKU • BROJ 4

238

Na temelju članka 24. stavak 1. točka c) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 28.2.2018. godine, donosi

Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI OBITELJI SA DJECOM

Članak 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/12, 7/14, 11/15 i 13/16), u članku 4. u stavku 1. iza riječi „Federalnog zakona“ dodaje se zarez i riječi „Zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 19/17), (u daljem tekstu: Zakon o hraniteljstvu)“.

U istom članku u stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi: „3. hraniteljstvo“.

Članak 2.

Iza članka 28. podnaslov „5. Uvjeti za smještaj u drugu obitelj“ mijenja se i glasi: „5. Uvjeti za ostvarivanje prava na hraniteljstvo“.

Članak 3.

Članak 29. mijenja se i glasi:
„Članak 29.

Pravo na hraniteljstvo mogu ostvariti djeca i odrasle osobe na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o hraniteljstvu“.

Članak 4.

Članci 30., 31. i 32. brišu se.

Članak 5.

Članak 35. mijenja se i glasi:
„Članak 35.

Troškove smještaja u ustanovu socijalne zaštite snosi smještena osoba do visine smještaja.

Ako smještena osoba nema prihoda, odnosno njezini prihodi nisu dovoljni za potpuno snošenje troškova smještaja iz stavka 1. ovog članka, troškove smještaja ili njihov dio snose roditelji, usvojitelji ili srodnici koji su po zakonu dužni da je izdržavaju, ako prihodi po članu njihovog domaćinstva prelaze visinu od 30% prosječne plaće, ili druga pravna ili fizička osoba koja je preuzela obvezu izdržavanja smještene osobe.

Ako smještena osoba nema obveznike izdržavanja iz stavka 2. ovog članka ili njezini obveznici izdržavanja nemaju dovoljno prihoda, a smještena osoba ima imovinu, učestvuje u troškovima smještaja iz stavka 1. ovog članka sa svojom imovinom u visini i pod uvjetima koje propisuje ministar.

Ako smještena osoba ima imovinu, ali ta imovina nije dovoljna za potpuno učešće u troškovima smještaja iz stavka 1. ovog članka, troškove smještaja do punog iznosa snosi Ministarstvo.

Ako smještena osoba nema imovinu ili obveznike izdržavanja iz stavka 2. ovog članka ili prihodi tih osoba ne prelaze visinu od 30% prosječne plaće po članu njihovog domaćinstva, troškove smještaja u cjelosti snosi Ministarstvo.

Visinu učešća osobe iz stavka 2. ovog članka u troškovima smještaja iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje centar za socijalni rad, u iznosu koji ne može biti veći od 30% od ukupnog prihoda svih članova domaćinstva.

Troškove smještaja za djecu bez roditeljskog staranja i za djecu sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju u cjelosti snosi Ministarstvo“.

Članak 6.

U članku 38. u stavku 1. alineji 2. riječ „obiteljskom“ zamjenjuje se riječju „hraniteljskom“.

Članak 7.

U članku 123. u stavku 1. riječi „smještaj u drugu obitelj“ zamjenjuju se riječju „hraniteljstvo“.

Članak 8.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona da utvrdi drugi prečišćeni tekst Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom.

Članak 9.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“, a primjenjivat će se od 23.3.2018. godine.

Bosna i Hercegovina
- Federacija Bosne i Hercegovine -
TUZLANSKI KANTON
Skupština
Broj: 01-02-115-4/18
Tuzla, 28.02.2018. godine

PREDSJEDNIK
Skupštine Tuzlanskog
kantona,
Senad Alić, v.r.

239

Na temelju članka 24. stavak 1. točka c) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko - podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 28.2.2018. godine, donosi

ZAKON**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOBRANITELJSTVU****Članak 1.**

U Zakonu o pravobraniteljstvu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/04, 5/08 i 2/14) u članku 1. u stavku 1. iza riječi „Kanton),“ i iza riječi „Kantona,“ dodaje se riječ „grada“.

U istom članku stavak 3. mijenja se i glasi:

“Pravnu zaštitu imovine i imovinskih interesa grada odnosno općine obavlja gradsko odnosno općinsko pravobraniteljstvo, koje odlukom osniva gradsko odnosno općinsko vijeće, ukoliko obavljanje ovih poslova ne povjeri Kantonalnom pravobraniteljstvu.”

Članak 2.

U članku 3. u stavku 1. iza riječi „Kantonalni“ dodaje se zarez i riječ „gradski“, a iza riječi „vlasništvu Kantona,“ dodaje se riječ „grada“.

Članak 3.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Gradsko odnosno općinsko pravobraniteljstvo ima pečat sukladno odluci gradskog odnosno općinskog vijeća.”

U istom članku u stavku 3. iza riječi „Kantona,“ dodaje se riječ „grada“.

Članak 4.

U članku 7. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:

“Kantonalno pravobraniteljstvo iznimno može, u pojedinačnim slučajevima, obavljati poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Federacije Bosne i Hercegovine ako ga na to ovlasti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine posebnom odlukom.”

Članak 5.

U članku 8. dodaju se novi stavci 1. i 2., koji glase:

“Gradsko pravobraniteljstvo obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa grada i gradskih organa.

Gradsko pravobraniteljstvo obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa pravnih osoba koje osniva grad, ako je to aktom o osnivanju predviđeno.”

Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 3. i 4.

Članak 6.

U članku 9. u stavku 1. iza riječi „Kanton,“ dodaje se riječ „grad“, a iza riječi „Vlada Kantona,“ dodaje se riječ „gradsko“.

U istom članku u stavku 3. iza riječi „Kanton,“ dodaje se riječ „grad“, a iza riječi „Vlada Kantona,“ dodaje se riječ „gradonačelnik“.

Članak 7.

U članku 11. u stavku 1. iza riječi „Kantona,“ dodaje se riječ „grada“.

Članak 8.

U članku 12. u stavku 1. u drugom i trećem redu i u stavku 2. iza riječi „Kanton,“ dodaje se riječ „grad“.

Članak 9.

U članku 13. u stavcima 1. i 2. iza riječi „zamjenika kantonalnog pravobranitelja,“ dodaju se riječi „gradskog pravobranitelja i zamjenika gradskog pravobranitelja,“.

U istom članku stavak 4. mijenja se i glasi:

“O izuzeću zamjenika gradskog odnosno općinskog pravobranitelja odlučuje gradski odnosno općinski pravobranitelj, a o izuzeću gradskog odnosno općinskog pravobranitelja odlučuje gradsko odnosno općinsko vijeće.”

Članak 10.

U članku 14. u stavku 1. iza riječi „Kantona,“ dodaje se riječ „grada“.

Članak 11.

U članku 15. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:

“Za ugovore zaključene u postupku provedenom sukladno Zakonu o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14) ne pribavlja se mišljenje pravobraniteljstva.”

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 12.

U članku 17. u stavku 1. iza riječi „daje“ dodaju se riječi „gradskim odnosno“.

Članak 13.

U članku 18. u stavku 1. iza riječi „Kantonalno“ dodaje se zarez i riječ „gradsko“.

U istom članku u stavku 2. iza riječi „Kantonalno“ dodaje se zarez i riječ „gradsko“, iza riječi „kantonalnih“ dodaje se zarez i riječ „gradskih“, a iza riječi „kantonalnog“ dodaje se zarez i riječ „gradskog“.

Članak 14.

U članku 22. u stavku 1. riječi „sukladno posebnim propisima“ zamjenjuju se riječima „sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03, 34/03 i 65/13)“.

U istom članku stavak 3. mijenja se i glasi:

“U slučaju da pozicija kantonalnog pravobranitelja ostane upražnjena, Vlada Kantona imenuje vršitelja dužnosti kantonalnog pravobranitelja iz reda zamjenika

kantonalnog pravobranitelja, na prijedlog ministra, najduže na period do šest mjeseci.”

U istom članku stavak 4. briše se.

Članak 15.

U članku 26. u stavku 4. riječ “drugovi” zamjenjuje se riječju “partneri”.

Članak 16.

U poglavlju II. podnaslov “3. Ustrojstvo općinskog pravobraniteljstva” mijenja se i glasi: “3. Organizacija gradskog i općinskog pravobraniteljstva”.

Članak 17.

Članak 37. mijenja se i glasi:

“Članak 37.

Gradsko odnosno općinsko pravobraniteljstvo osniva se odlukom gradskog odnosno općinskog vijeća.

Dva ili više gradskih ili općinskih vijeća mogu odlukama osnovati zajedničko pravobraniteljstvo.

Odlukom iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se naročito: sjedište pravobraniteljstva, način osiguranja sredstava za njegov rad, broj zamjenika gradskog odnosno općinskog pravobranitelja i dan početka rada.

Ako je osnovano zajedničko pravobraniteljstvo, odredbe ovog zakona shodno se primjenjuju i na to pravobraniteljstvo.

Gradsko odnosno općinsko vijeće može odlučiti da vršenje poslova pravobraniteljstva povjeri Kantonalmom pravobraniteljstvu uz prethodno pribavljenu suglasnost Kantonalnog pravobraniteljstva i Vlade Kantona.”

Članak 18.

Članak 38. mijenja se i glasi:

“Članak 38.

Funkciju gradskog odnosno općinskog pravobraniteljstva obavlja gradski odnosno općinski pravobranitelj i zamjenik gradskog odnosno općinskog pravobranitelja.

Broj zamjenika gradskog odnosno općinskog pravobranitelja utvrđuje se odlukom o osnivanju gradskog odnosno općinskog pravobraniteljstva.

Gradskog odnosno općinskog pravobranitelja i zamjenika gradskog odnosno općinskog pravobranitelja imenuje gradsko odnosno općinsko vijeće na način i u postupku određenom za kantonalnog pravobranitelja i zamjenika kantonalnog pravobranitelja.

U pogledu dužine trajanja mandata i razloga za razrješenje, na gradskog odnosno općinskog pravobranitelja i zamjenika gradskog odnosno općinskog pravobranitelja primjenjuju se odredbe ovog zakona, kojima su ova pitanja uređena za kantonalnog pravobranitelja i zamjenika kantonalnog pravobranitelja.

Odluku o razrješenju gradskog odnosno općinskog pravobranitelja i zamjenika gradskog odnosno općinskog pravobranitelja, uz prethodno datu mogućnost da se izjasne o razlozima njihovog razrješenja, donosi gradsko odnosno općinsko vijeće, na prijedlog gradonačelnika odnosno općinskog načelnika.

Gradski odnosno općinski pravobranitelj i zamjenik gradskog odnosno općinskog pravobranitelja podnose ostavku gradskom odnosno općinskom vijeću.

Prije stupanja na dužnost gradski odnosno općinski pravobranitelj i zamjenik gradskog odnosno općinskog

pravobranitelja daju svečanu izjavu pred gradskim odnosno općinskim vijećem.

Tekst svečane izjave glasi: “Izjavljujem da ću se u vršenju službe gradskog odnosno općinskog pravobranitelja – zamjenika gradskog odnosno općinskog pravobranitelja, pridržavati ustava i zakona i da ću službu obavljati savjesno.”

Gradski odnosno općinski pravobranitelj i zamjenik gradskog odnosno općinskog pravobranitelja ne mogu biti članovi niti obavljati poslove u organima stranke, političkim udrugama ili fondacijama koje su povezane sa strankom, niti mogu biti uključeni u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost.

Bračni partneri gradskog odnosno općinskog pravobranitelja, zamjenika gradskog odnosno općinskog pravobranitelja, stručnih suradnika, te srodnici po pravoj liniji i srodnici po pobožnoj liniji do drugog stupnja ne mogu vršiti službu u gradskom odnosno općinskom pravobraniteljstvu u kojem dužnost vrši gradski odnosno općinski pravobranitelj, odnosno zamjenik gradskog odnosno općinskog pravobranitelja sa kojim su u srodstvu.

Članak 19.

U članku 39. u stavku 1. iza riječi “Za” dodaju se riječi “gradskog odnosno”, a iza riječi “zamjenika” dodaju se riječi “gradskog odnosno”.

Članak 20.

U članku 39a. u stavku 1. ispred riječi “Opštinskom” dodaju se riječi “Gradskom odnosno” a iza riječi “zamjeniku” dodaju se riječi “gradskog odnosno”.

U istom članku u stavku 2. iza riječi “osnivanju” dodaju se riječi “gradskog odnosno”.

Članak 21.

Članak 39b. mijenja se i glasi:

“Članak 39b.

U slučaju da pozicija gradskog odnosno općinskog pravobranitelja ostane upražnjena, gradsko odnosno općinsko vijeće imenuje vršitelja dužnosti gradskog odnosno općinskog pravobranitelja iz reda zamjenika gradskog odnosno općinskog pravobranitelja, najduže na period do šest mjeseci.

Ukoliko u gradskom odnosno općinskom pravobraniteljstvu nema imenovanog zamjenika pravobranitelja, gradsko odnosno općinsko vijeće u slučaju iz stavka 1. ovog članka, može za vršitelja dužnosti gradskog odnosno općinskog pravobranitelja imenovati drugu osobu koja ispunjava uvjete za imenovanje gradskog odnosno općinskog pravobranitelja.

U slučaju da je gradski odnosno općinski pravobranitelj spriječen da obavlja svoju funkciju ili je odsutan, a u gradskom odnosno općinskom pravobraniteljstvu nema imenovanog zamjenika pravobranitelja, gradsko odnosno općinsko vijeće može imenovati vršitelja dužnosti gradskog odnosno općinskog pravobranitelja dok traju te okolnosti.

Osoba koja se imenuje za vršitelja dužnosti gradskog odnosno općinskog pravobranitelja mora ispunjavati uvjete za imenovanje gradskog odnosno općinskog pravobranitelja propisane ovim zakonom.”

Članak 22.

Članak 40. mijenja se i glasi:

“Članak 40.

Odredbе ovog zakona kojima se uređuju status i prava i dužnosti kantonalnog pravobranitelja i zamjenika kantonalnog pravobranitelja shodno se primjenjuju i na gradskog odnosno općinskog pravobranitelja i zamjenika gradskog odnosno općinskog pravobranitelja.”

Članak 23.

U članku 41. iza riječi “Kantona,” dodaje se riječ “grada”.

Članak 24.

U članku 43. u stavku 2. iza riječi “Kantona,” dodaje se riječ “grada”.

Članak 25.

Postupci za imenovanje gradskih i općinskih pravobranitelja i zamjenika gradskih i općinskih pravobranitelja koji su započeti prije stupanja na snagu ovog zakona, okončat će se po odredbama ranije važećeg zakona.

Članak 26.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
- Federacija Bosne i Hercegovine -
TUZLANSKI KANTON
Skupština
Broj: 01-02-506-19/17
Tuzla, 28.02.2018. godine

PREDSJEDNIK
Skupštine Tuzlanskog
kantona,
Senad Alić, v.r.

240

Na temelju članka 24. stavak 1. točka c) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 28.2.2018. godine, donosi

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O NOVČANIM PODRŠKAMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU TUZLANSKOG KANTONA

Članak 1.

U Zakonu o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 8/14 i 2/16), u članku 9. u stavcima (2), (3) i (4), u članku 10. u stavku (5), u članku 17., u članku 18. u stavcima (4) i (5), u članku 22. u stavku (2), u članku 25. u stavku (1) u točki c) i u članku 26. u stavku (1), iza riječi „općinskoj“ dodaje se riječ „/gradskoj“ u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 17., iza stavka (6) dodaju se novi stavci (7) i (8), koji glase:

„(7) Rješenje iz stavka (2) ovog članka dostavljeno nakon roka propisanog pravilnicima, Ministarstvo će vratiti općinskoj/gradskoj službi.

(8) Sredstva za isplatu novčane podrške odobrena rješenjem iz stavka (7) ovog članka, osigurat će općina/grad iz svog proračuna.“

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
- Federacija Bosne i Hercegovine -
TUZLANSKI KANTON
Skupština
Broj: 01-02-500-9/17
Tuzla, 28.02.2018. godine

PREDSJEDNIK
Skupštine Tuzlanskog
kantona,
Senad Alić, v.r.

241

Na temelju članka 24. stavak 1. točka c) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97, 3/99, „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 28.2.2018. godine, donosi

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANJU DOSPJELIH A NEUPLAĆENIH OBVEZA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD NEZAPOSLENOSTI RUDNIKA UGLJA U TUZLANSKOM KANTONU

Članak 1.

U Zakonu o reguliranju dospelih a neuplaćenih obveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 11/14) u članku 3. iza stavka (4) dodaje se novi stavak (5), koji glasi:

„(5) Iznimno od stavaka (3) i (4) ovog članka, prva mjesečna rata duga iz članka 2. ovog zakona ZD „Rudnici Kreka“ d.o.o. Tuzla dospijeva na naplatu 1.1.2023. godine, s tim da ukupan dug mora biti izmiren najkasnije do 31.12.2032. godine.“

Članak 2.

U članku 5. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3), koji glasi:

„(3) Iznimno od stavka (2) ovog članka, Zavod će dug iz članka 4. ovog zakona prema ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla izmiriti sukladno odredbi stavka (1) ovog članka počev od 1.1.2023. godine.“

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.

Bosna i Hercegovina
- Federacija Bosne i Hercegovine -
TUZLANSKI KANTON
Skupština
Broj: 01-02-116-4/18
Tuzla, 28.02.2018. godine

PREDSJEDNIK
Skupštine Tuzlanskog
kantona,
Senad Alić, v.r.

242

Na temelju članaka 105. i 106. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona - drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), na prijedlog poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona: Mirze Omerdića, Mirsada Bečića i Zijada Suljkanovića, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 28.2.2018. godine, donosi

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona

Članak 1.

U Poslovniku Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), u članku 15. točka b) mijenja se i glasi:

„b) predsjednici klubova poslanika formiranih sukladno članku 19. Poslovnika.“

Članak 2.

U članku 19. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7., koji glasi:

„Klub mogu formirati dva ili više samostalnih poslanika koji djeluju u Skupštini.“

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

Bosna i Hercegovina
- Federacija Bosne i Hercegovine -
TUZLANSKI KANTON
Skupština
Broj: 01-02-121-13/18
Tuzla, 28.02.2018. godine

PREDSJEDNIK
Skupštine Tuzlanskog
kantona,
Senad Alić, v.r.

243

Na temelju članka 24. stavak 1. točka j), a u svezi sa člankom 34. stavak 2. Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog premijera Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 28.2.2018. godine, donosi

O D L U K U

O POTVRĐIVANJU IMENOVANJA MINISTRA U VLADI TUZLANSKOG KANTONA

I.

Potvrđuje se imenovanje Admira Huskanovića za ministra prostornog uređenja i zaštite okolice u Vladi Tuzlanskog kantona.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

Bosna i Hercegovina
- Federacija Bosne i Hercegovine -
TUZLANSKI KANTON
Skupština
Broj: 01-02-118-20/18
Tuzla, 28.02.2018. godine

PREDSJEDNIK
Skupštine Tuzlanskog
kantona,
Senad Alić, v.r.

244

Na temelju članka 59. stavak 1. Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), a u svezi sa člankom 42. stavci (1) i (2) Zakona o izvršenju Proračuna Tuzlanskog kantona za 2018. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 19/17) ministar financija donosi

RJEŠENJE

o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Proračunu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu

I.

Odobrava se unutarnja preraspodjela planiranih rashoda u Proračunu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 19/17) na potrošačkom mjestu 24020080 – JU OŠ „Lukavica“ Gračanica u dijelu rasporeda rashoda iz proračuna u iznosu od 700,00 KM.

II.

Preraspodjela planiranih rashoda izvršit će se na sljedeći način:

na teret ekonomskog koda:

613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 700,00 KM

u korist ekonomskog koda:

613500 - Izdaci za usluge prijevoza i goriva
..... 700,00 KM

III.

Za realizaciju ovog rješenja zadužuju se Ministarstvo financija, Ministarstvo naobrazbe i znanosti i JU OŠ „Lukavica“ Gračanica.

IV.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».

Bosna i Hercegovina
- Federacija Bosne i Hercegovine -
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO FINACIJA
Broj: 07/1-14-5119/18
Tuzla, 16.02.2018. godine

MINISTAR
Jakub Suljkanović,
dipl. ecc, v.r.

245

Na temelju članka 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13) i članka 77. stavak 4. Zakona o izvršenju Proračuna Tuzlanskog kantona za 2018. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 19/17), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi

PROGRAM**raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći
za 2018. godinu****I.**

Ovim programom utvrđuje se raspodjela sredstava iz Proračuna Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa proračunske pozicije 23020008 - jednokratne pomoći u iznosu od 560.000,00 KM, na sljedeći način:

Redni broj	Naziv centra za socijalni rad	Br.stanovnika po popisu iz 2013. g	Broj nezaposlenih XII/17	Broj korisnika stalne novčane pomoći u 2017. g	Broj korisnika jednokratnih novčanih pomoći u 2017. god.	Broj djece korisnika dodatka na djecu u 2017. god.	Broj umirovljenika sa najnižom mirovinom u XII/17	Iznos odobrenih sredstava u KM
1.	Tuzla	110979	17785	695	451	1887	15780	127.000,00
2.	Živinice	57765	12072	387	469	2139	5406	71.000,00
3.	Lukavac	44520	9055	283	257	1052	4933	56.000,00
4.	Gračanica	45220	7881	198	234	805	3656	52.000,00
5.	Gradačac	39340	6576	327	284	1657	2830	50.000,00
6.	Srebrenik	39678	7789	335	388	1244	3755	51.000,00
7.	Kalesija	33053	7605	259	201	1493	2279	43.000,00
8.	Banovići	22773	4896	197	166	766	2324	33.000,00
9.	Kladanj	12348	2424	57	181	324	1264	18.000,00
10.	Čelić	10502	2392	111	123	598	597	16.000,00
11.	Sapna	11178	2243	43	144	558	369	15.000,00
12.	Doboj Istok	10248	2053	86	109	301	908	15.000,00
13.	Teočak	7424	1479	104	87	306	432	13.000,00
	Ukupno	445028	84250	3082	3094	13130	44533	560.000,00

II.

Raspodjela sredstava iz točke I. ovog programa izvršena je sukladno sljedećim kriterijima:

- Broj stanovnika po popisu stanovništva iz 2013. godine
- Nezaposlenost stanovništva u XII/2017. godini
- Broj korisnika stalne novčane pomoći u 2017. godini
- Broj korisnika jednokratnih novčanih pomoći u 2017. godini
- Broj djece korisnika dodatka na djecu u 2017. godini
- Broj umirovljenika sa iznosom najniže mirovine u XII/2017. godini

III.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona će sredstva iz točke I. ovog programa rasporediti mjesečnim odlukama sukladno raspoloživim sredstvima Proračuna i operativnim planovima izvršenja Proračuna za 2018. godinu.

Sredstva iz točke I. ovog programa raspoređivat će se na tekuće račune korisnika prava sukladno mjesečnim potrebama i dostavljenim spiskovima po bankama i rekapitulacijama od strane centara za socijalni rad ovisno o broju korisnika koji ostvaruju pravo.

IV.

Za realizaciju ovog programa zadužuju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona.

V.

Program stupa na snagu danom davanja suglasnosti od strane Vlade Tuzlanskog kantona, primjenjuje se od 01.01.2018. godine i isti će se objaviti u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
 TUZLANSKOG KANTONA
 Ministarstvo za rad, socijalnu
 politiku i povratak
 Broj: 09/1-14-2073/18
 Tuzla, 24.01.2018. godine

MINISTAR

Zoran Jovanović,
 dipl. pravnik, v.r.

246

Na temelju članaka 5. i 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13) i članka 77. stavak 6. Zakona o izvršenju Proračuna Tuzlanskog kantona za 2018. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 19/17), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi

P R O G R A M**raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2018. godinu****I.**

Ovim programom utvrđuje se raspodjela sredstava iz Proračuna Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa potrošačke jedinice 23020013-subvencija za djecu, učenike i studente u ukupnom iznosu od 876.400,00 KM.

Troškovi prijevoza subvencioniraju se u iznosu od 100% za sljedeće kategorije djece, učenika, studenata i pratitelja:

- Djecu, učenike i studente iz obitelji korisnika stalne novčane pomoći,
- Djecu, učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na obiteljskom smještaju,
- Djecu, učenike i studente korisnike uvećanog dječijeg dodatka i njihove pratitelje (ukoliko je pratitelj neophodan).

II.

Raspored sredstava iz točke I. ovog programa za 2018. godinu izvršit će se centrima za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona na sljedeći način:

Tabela br.1

Redni broj	Naziv centra za socijalni rad	Iznos sredstava u KM za 2018. godinu
1.	Tuzla	148.000,00
2.	Srebrenik	99.000,00
3.	Lukavac	53.000,00
4.	Kalesija	74.000,00
5.	Živinice	148.000,00
6.	Banovići	38.500,00
7.	Gradačac	83.000,00
8.	Doboj Istok	33.000,00
9.	Gračanica	61.900,00
10.	Sapna	21.000,00
11.	Teočak	7.000,00
12.	Kladanj	69.000,00
13.	Čelić	41.000,00
Ukupno		876.400,00

Ministarstvo će sredstva iz prethodnog stavka, (tabela br.1.), doznačavati na tekuće račune korisnika prava iz točke I. stavak 2. ovog programa, sukladno mjesečnim potrebama i dostavljenim spiskovima po bankama i rekapitulacijama od strane centara za socijalni rad ovisno o broju korisnika koji ostvaruju pravo, te sa raspoloživim sredstvima Proračuna i operativnim planovima izvršenja Proračuna za 2018. godinu.

III.

Raspored sredstava na ime troškova prijevoza djece, učenika, studenata i pratitelja izvršen je na temelju podataka dostavljenih od centara za socijalni rad o korisnicima prava i njihovim pratiteljima, a sukladno sljedećim kriterijima:

1. Broj djece, učenika i studenata i pratitelja u 2017. godini, iz točke I. stavak 2. ovog programa,

2. Utvrđene cijene troškova prijevoza za korisnike i njihove pratitelje na temelju mjesečnih potreba mjesno nadležnih centara za socijalni rad.

IV.

Za realizaciju ovog programa zadužuju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona.

V.

Nadzor nad primjenom ovog programa vršit će Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.

VI.

Na temelju ovog programa Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak će prije početka školske 2018/2019. godine donijeti Odluku o subvencioniranju troškova prijevoza djece, učenika i studenata za školsku 2018/2019. godinu.

VII.

Program stupa na snagu danom davanja suglasnosti od strane Vlade Tuzlanskog kantona, a primjenjivat će se od 01.01.2018. godine i isti će se objaviti u «Službenim novinama Tuzlanskog kantona».

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
 TUZLANSKOG KANTONA
 Ministarstvo za rad,
 socijalnu politiku
 i povratak
 Broj: 09/1-14-2075/18
 Tuzla, 24.01.2018. godine

MINISTAR

Zoran Jovanović,
 dipl. pravnik, v.r.

247

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNIH INTERESA

Broj: U-7/18
Sarajevo, 16.02.2018. godine

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o zahtjevu Kluba bošnjačkih poslanika u Skupštini Kantona 10 za utvrđivanje vitalnog interesa konstitutivnih naroda, na osnovu amandmana XXXVII, XXXVIII i LXXX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 12. i 16.02.2018. godine, donijelo je:

R J E Š E N J E

1. Zahtjev Kluba bošnjačkih poslanika u Skupštini Kantona 10 za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog konstitutivnog naroda u postupku usvajanja Deklaracije o političkoj situaciji s obzirom na presudu Haškog suda šestorici hrvatskih čelnika iz vremena Domovinskog rata, Izborni zakon i pokušaje brisanja naziva hrvatski iz naziva institucija, broj: 01-02-8/18 od 31.01.2018. godine, nije prihvatljiv za odlučivanje.

2. Rješenje objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH” i službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

O b r a z l o ž e n j e

1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva

Predsjedavajući Skupštine Kantona 10 (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) je podneskom broj: 01-01/1-49-30/18 od 31.01.2018. godine, koji je zaprimljen u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine dana 05.02.2018. godine, dostavio Vijeću za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) obavijest o pokretanju postupka za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa Kluba bošnjačkih poslanika u Skupštini Kantona 10, u vezi sa Deklaracijom o političkoj situaciji s obzirom na presudu Haškog suda šestorici hrvatskih čelnika iz vremena Domovinskog rata, Izborni zakon i pokušaje brisanja naziva hrvatski iz naziva institucija, broj: 01-02-8/18 od 31.01.2018. godine (u daljem tekstu: Deklaracija).

2. Stranke u postupku

Stranke u postupku u ovom predmetu, u skladu sa članom 9. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br.: 6/95 i 37/03) su Klub bošnjačkih poslanika, sa jedne strane i Klub hrvatskih poslanika i Klub srpskih poslanika u Skupštini Kantona 10, sa druge strane.

3. Navodi zahtjeva

Podnosilac zahtjeva je na osnovu člana 42b. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije, dostavio Vijeću obavijest o pokretanju postupka za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa Kluba bošnjačkih poslanika u Skupštini Kantona 10.

Podnosilac zahtjeva navodi da je na XXVIII sjednici Skupštine Kantona 10 održanoj dana 29.01.2018. godine Klub bošnjačkih poslanika pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa 7. tačkom dnevnog reda koja se odnosi na Deklaraciju. Uz obavijest podnosilac zahtjeva je dostavio sljedeće dokumente:

- Deklaraciju, broj: 01-02-8/18 od 31.01.2018. godine;
- Zapisnik sa XXVIII sjednice Skupštine Kantona 10, koja je održana dana 29.01.2018. godine, broj: 01-02-3/18 od 30.01.2018. godine;
- Izvod iz Zapisnika sa XXVIII sjednice Skupštine Kantona 10, koja je održana dana 29.01.2018. godine, a koji se odnosi na predmetnu Deklaraciju;
- Dokument o izvršenom glasanju po Klubovima naroda u Skupštini Kantona 10;
- Tonske zapise sa XXVIII sjednice Skupštine Kantona 10, i
- Odredbe Poslovnika Skupštine Kantona 10 koje se odnose na regulisanje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

4. Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Amandman XXXVII

Definicija vitalnog interesa

Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda su definisani na sljedeći način:

- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti;
- identitet jednog konstitutivnog naroda;
- ustavni amandmani;
- organizacija organa javne vlasti;
- jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka;
- obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno naslijeđe;
- teritorijalna organizacija;
- sistem javnog informisanja

i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova delegata konstitutivnih naroda u Domu naroda.

Ovim amandmanom iza člana IV.A.4.17. dodaje se naslov pod 5. i novi član 17a. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Amandman XXXVIII

Parlamentarna procedura za zaštitu vitalnih interesa

(1) Zakoni ili drugi propisi ili akti koji se podnesu Predstavničkom domu u Federaciji Bosne i Hercegovine, takođe se usvajaju u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) U Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine osniva se Vijeće za zaštitu vitalnih interesa, kako bi odlučivalo o pitanjima vitalnog interesa, prema proceduri u skladu sa ovim ustavom. Ovo vijeće razmatra sva pitanja koja su od vitalnog interesa.

(3) Vijeće za zaštitu vitalnog interesa sastoji se od sedam članova, dva iz svakog konstitutivnog naroda, i jedan član iz reda Ostalih. Sudijske bira Predstavnički dom i Dom naroda.

Ovim amandmanom iza novog člana IV.A.5.17a. dodaje se novi naslov pod 6. i novi član 17b.

Amandman LXXX

Iza člana V.2.7. dodaje se novi naslov i članovi V.2.7. a) i b) koji glase:

„Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa

Član V.2.7a.

1) Lista vitalnih nacionalnih interesa koji se štite u kantonima identična je listi sadržanoj u članu IV.5.17.a. ovog ustava. Klubovi iz člana IV.5.17.a. ovog ustava su u kantonima klubovi delegata formirani u skladu sa članom V.2.7. stav 2. ovog ustava.

2) Ako više od jednog predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg zakonodavnog organa kantona tvrde da neki zakon spada u listu vitalnih interesa utvrđenih u članu IV.5.17. a. ovog ustava, za usvajanje takvog zakona potrebna je:

- većina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u datoj skupštini kantona.

3) Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg zakonodavnog organa kantona dužni su da u roku od sedam dana odluče da li neki od zakona, propisa ili akata potpada pod listu iz stava 2. ovog člana.

4) Ako samo jedan predsjedavajući ili zamjenik predsjedavajućeg tvrdi da zakon, propis ili akt potpada pod listu vitalnih interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba jednog od konstitutivnih naroda datog zakonodavnog organa može proglasiti da je riječ o pitanju sa liste vitalnih nacionalnih interesa.

Član V.2.7b.

(1) U slučaju da dvotrećinska većina jednog od klubova konstitutivnih naroda u skupštini kantona odluči da se neki zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta, potrebna je većina glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u zakonodavnom organu kantona.

(2) Ako se većina iz stava 1. ovog člana ne može postići, pitanje se prosljeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine koji donosi konačnu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda.

(3) Ustavni sud Federacije, u slučaju iz ovog člana, postupa na način predviđen u članu IV. 6. 18.a. ovog ustava.

(4) Ako Sud odluči da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra neusvojenim, te se dokument vraća predlagачu koji treba pokrenuti novu proceduru. U tom slučaju predlagач ne može podnijeti isti tekst zakona, propisa ili akta.

(5) U slučaju da Ustavni sud odluči da se ne radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra usvojenim/usvaja se prostom većinom glasova.”

B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH”, br.: 6/95 i 37/03)

„Član 42b.

Postupak utvrđivanja postojanja vitalnih interesa jednog od konstitutivnih naroda zastupljenih u skupštini kantona u skladu sa Amandmanom LXXX na Ustav pokreće se na osnovu obavijesti ili zahtjeva predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg zakonodavnog tijela kantona da nije postignuta saglasnost većinom glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u zakonodavnom tijelu kantona.

U slučaju iz stava 1. ovog člana Vijeće postupa na način predviđen Amandmanom XL na Ustav.”

Član 43.

Obavijest odnosno zahtjev za utvrđivanje postojanja vitalnih interesa konstitutivnog naroda treba da sadrži odluku, odnosno pitanje koje se odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda, okolnosti i činjenice na kojima se zasniva zahtjev za utvrđivanje postojanja vitalnih interesa, druge podatke i priloge od značaja za utvrđivanje vitalnih interesa.

C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH”, br.: 40/10 i 18/16)

Član 49.

Odlučivanje o vitalnim interesima konstitutivnih naroda

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) odlučit će o prihvatljivosti u roku od sedam dana od prijema obavještenja, odnosno zahtjeva, ako su ispunjene procesne pretpostavke za odlučivanje o postojanju vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog naroda utvrđene u članu IV.A.4.18a, odnosno u Amandmanu XL na Ustav, a posebno: da li je zahtjev podnijelo ovlašteno lice, da li je zahtjev podržala dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba konstitutivnog naroda, da li je obavljen Ustavom predviđeni postupak usaglašenja između klubova konstitutivnih naroda, odnosno između Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno da li su ispunjene i druge procesne pretpostavke za odlučivanje.

Ukoliko Vijeće odluči da zahtjev nije prihvatljiv, rješenje će dostaviti podnosiocu obavijesti, odnosno zahtjeva.

Kad Vijeće odluči da je zahtjev prihvatljiv, to će utvrditi rješenjem koje se ulaže u spis.

Vijeće može zatražiti od podnosioca da dopuni ili potpunije obrazloži zahtjev ili da dokumentuje činjenice koje Vijeće smatra relevantnim za odlučivanje.

Prihvatljivi zahtjev se dostavlja na odgovor drugom klubu ili klubovima konstitutivnih naroda.

Dopune i odgovori iz st. 4. i 5. ovog člana dostavljaju se Vijeću u roku od osam dana. Vijeće će nastaviti postupak i u slučaju da ne dobije tražene dopune ili odgovore.

Vijeće, po pravilu, zakazuje javnu raspravu koja se ostvaruje u skladu sa Zakonom i ovim poslovníkom.

Odluku o meritumu Vijeće donosi u roku od trideset dana od dana prijema obavještenja, odnosno zahtjeva.

Odluka se objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH” i u službenom glasilu kantona iz kojeg je upućeno obavještenje, odnosno zahtjev.

Odredbe ovog poslovníka o pravno-tehničkoj obradi odluka Suda shodno se primjenjuju i na rješenja i odluke Vijeća.

D. Poslovnik Skupštine Kantona 10

(„Narodne novine Kantona 10”, br.: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08)

5. Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa

Član 58.

„(1) U slučajevima koji se odnose na usvajanje zakona, drugih propisa ili akata za koje se tvrdi da spadaju u listu vitalnih nacionalnih interesa, primjenjuje se procedura koja proizilazi iz Ustava i ovog Poslovníka.”

VI – AKTI SKUPŠTINE

1. Opšte odredbe o aktima

Član 98.

„(1) Skupština donosi Ustav, zakone, kantonalni Budžet i Izvještaj o izvršenju Budžeta, Prostorni plan Kantona, Poslovnik Skupštine, odluke i zaključke, deklaracije, rezolucije, preporuke i smjernice i daje autentična tumačenja zakona ili drugog akta i utvrđuje pročišćeni tekst zakona ili drugog akta.”

Član 102.

„(1) Deklaracijom se izražava stav Skupštine o političkim pitanjima i drugim bitnim pitanjima od interesa za Kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine ili Bosnu i Hercegovinu”.

c) Donošenje odluka, deklaracija, rezolucija i preporuka.

Član 151.

„(1) Donošenje odluka, deklaracija, rezolucija i preporuka vrši se po odredbama ovog Poslovnika koje se odnose na postupak za donošenje zakona, s tim što se u postupku za donošenje ovih akata ne izrađuje nacrt akta, ukoliko Skupština drugačije ne odluči. Rok za dostavljanje prijedloga akta poslanicima ne može biti kraći od 7 dana od dana određenog za održavanje sjednice.

(2) Izuzetno, prijedlozi ovih akata mogu se protivno prethodnom stavu podnositi i na samoj sjednici, ukoliko za to postoji neodložna potreba.

(3) Pretres prijedloga akta iz prethodnog stava vrši se jedinstveno.”

5. Činjenično stanje i stav Vijeća

Iz dokumentacije u spisu utvrđeno je da je mehanizam zaštite vitalnog interesa u ovom slučaju pokrenuo Klub bošnjačkih poslanika u Skupštini Kantona 10 na XXVIII sjednici Skupštine Kantona 10 koja je održana dana 29.01.2018. godine, u postupku razmatranja i usvajanja Deklaracije.

Obavijest o pokretanju postupka za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa dostavio je predsjedavajući Skupštine Kantona 10.

Uvidom u Zapisnik i Izvod iz zapisnika sa XXVIII sjednice Skupštine Kantona 10 utvrđeno je da je na prijedlog Kluba hrvatskih poslanika dnevni red Skupštine dopunjen sa tačkom 7. Dnevnog reda koja se odnosi na usvajanje Deklaracije.

Nakon toga, u dijelu raspravljanja o istoj tački dnevnog reda Klub bošnjačkih poslanika je zatražio da se o toj tački dnevnog reda glasa po mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

Iz dostavljenog Zapisnika utvrđeno je da je provedena procedura glasanja po klubovima naroda u vezi sa Deklaracijom u skladu sa mehanizmom zaštite vitalnog nacionalnog interesa, pri čemu nije postignuta potrebna većina u sva tri kluba konstitutivnih naroda u Skupštini Kantona 10.

Deklaracija je donesena na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine Kantona 10 i sadrži izjavu, odnosno političke stavove u odnosu na tok objave i presudu Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, u predmetu Prlić i dr., stavove i mišljenja o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, te pozivanje na treći entitet kao pravno-politički okvir opstanka hrvatskog naroda.

Imajući u vidu prirodu, naziv i sadržinu pitanja obuhvaćenih Deklaracijom, Vijeće je zauzelo stav da je prije svega potrebno poći od prirode predmetnog akta, obzirom na to da ova činjenica, po mišljenju Vijeća, predstavlja prethodno pitanje od kojeg zavisi postojanje procesnih pretpostavki za odlučivanje o prihvatljivosti zahtjeva u ovom konkretnom predmetu.

Naime, članom 98. Poslovnika Skupštine Kantona 10, između ostalog, utvrđena je nadležnost Skupštine da donosi akte u formi deklaracije. Nadalje, članom 102. Poslovnika, propisano je da se deklaracijom izražava stav Skupštine o političkim pitanjima i drugim bitnim pitanjima od interesa za Kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine ili Bosnu i Hercegovinu. Poređenja radi poslovnici Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji u svojoj nadležnosti takođe imaju donošenje akata u formi deklaracije propisuju se na identičan način da su deklaracije akti kojima se izražava stav Predstavničkog doma, odnosno Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o bitnim pitanjima od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Dakle, deklaracijama, kao aktima zakonodavnih tijela se izražavaju stavovi o određenim političkim, kulturnim, društvenim, međunarodnim i sl. pitanjima, te deklaracije kao takve politički obavezuju dotično tijelo da iste i sprovodi i ostvaruje svoje političke interese i ciljeve. U konkretnom slučaju Deklaracijom se izražavaju politički stavovi o određenim pitanjima isključivo političkog karaktera. Načelno, iskazivanje političkih stavova putem deklaracija, rezolucija i sličnih akata jednog zakonodavnog tijela spada isključivo u domen političkog djelovanja. Sprovođenje Deklaracije, pri čemu se ne uspostavljaju niti propisuju konkretna prava i obaveze, spada takođe u isključivu sferu političkog djelovanja. Samim tim, odgovornost za njeno usvajanje, sadržinu i sprovođenje je u sferi političke odgovornosti, koja podliježe isključivo sudu građana, birača na određenom području (konkretno Kantonu 10) koji prvenstveno svojim glasom na izborima, ali i drugim legalnim i legitimnim sredstvima građanskog političkog izjašnjavanja, iskazuju stav i mišljenje o aktima i politikama koje donose ili zagovaraju njihovi izabrani predstavnici u zakonodavnom organu. Stoga je taj akt po svojoj prirodi isključivo politički i samim tim van opsega odlučivanja u okviru Vijeća.

Kako Deklaracija nema karakter pravnog akta o kojem bi Vijeće moglo odlučivati, utvrđeno je da ne postoje procesne pretpostavke da bi se odlučivalo o meritumu, dakle sadržini prezentovanog akta Skupštine Kantona 10, te je zahtjev ocijenjen neprihvatljivim za odlučivanje.

Imajući u vidu značaj ovog ustavno sudskog procesnog odlučivanja putem Vijeća kroz postupak zaštite vitalnih interesa konstitutivnih naroda, kako je po prvi put akt političke sadržine problematizovan sa stanovišta zaštite vitalnih interesa konstitutivnih naroda, Vijeće smatra da je dužno svim nivoima zakonodavne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo ukazati na više puta promovisan stav Vijeća da se zakonodavni organ u procesu ostvarivanja njegove ustavne nadležnosti, a to je donošenje akata tog organa u koje spadaju i akti političke prirode, treba odnositi sa naročitim senzibilitetom posebno u onim zakonodavnim organima u kojima postoji nadmoćna većina predstavnika jednog

konstitutivnog naroda u odnosu na predstavnike, uslovno rečeno, na tom području manje prisutnih, ali svakako jednako konstitutivnih naroda.

Konkretno, u Kantonu 10 je upravo situacija u kojoj izabrani predstavnici jednog konstitutivnog naroda svojom brojnošću u zakonodavnom tijelu mogu legalno izglasati sve skupštinske akte, pa i utvrditi određene politike, te je tim prije upravo na njima najveća odgovornost da pritom vode računa o jednako važnim i jednako vrijednim stavovima predstavnika druga dva konstitutivna naroda i u kreiranju politika tog kantona koje djeluju na sve građane, kako pripadnike naroda koje ima najveći broj predstavnika u zakonodavnom tijelu, tako i drugih. Vijeće je svjesno i uvažava činjenicu da je kreiranje takvih politika izuzetan zadatak i obaveza svih izabranih predstavnika i naroda i građana, koji, i u konkretnom kantonu, kao i na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine, kao njihovi predstavnici imaju odgovornost kako prema građanima koji su ih izabrali da ih predstavljaju, tako i prema svim građanima na teritoriji tog kantona. Stoga imaju i odgovornost da sve konstitutivne narode i građane tretiraju kroz akte i politike tog zakonodavnog tijela jednakopravno, da bi se i kao nacionalni kolektivitet, ali istovremeno i kao pojedinac građanin, stanovnik određene federalne jedinice, kreirale politike u kojima se osjećaju komotno i ravnopravno. Posebno je takav pristup nužan u sredinama, kao što je konkretan slučaj, u zakonodavnom organu sa dominantnom većinom predstavnika jednog od konstitutivnih naroda. Vijeće pritom duboko uvažava i razumije izuzetno težak i odgovoran zadatak koji stoji pred zakonodavnim tijelom i njegovim članovima, da i kroz postupak usvajanja i kreiranja političkih tvrdnji i stavova kroz deklaracije, rezolucije i akte slične prirode, što jeste jedan od zadataka tog tijela, iskaže kako većinsku volju tako i volju svih konstitutivnih naroda i svih građana. Pritom, Vijeće se ni u konkretnom slučaju nije upustilo niti se upušta u prosuđivanje i ocjenjivanje sadržaja konkretne Deklaracije, kao što je i naglašeno, jer mu to nije ustavna uloga niti zadatak, te nije ovlašteno da cijeni sadržajnu zasnovanost političkih stavova i opredjeljenja.

Stoga je Vijeće odlučilo kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Vijeće za zaštitu vitalnih interesa donijelo je jednoglasno u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednik Vijeća, Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović, prof. dr. Kata Senjak i Mladen Srdić, članovi Vijeća.

Predsjednica
Vijeća za zaštitu vitalnih interesa
Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Aleksandra Martinović, v.r.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNIH INTERESA

Broj: U-7/18
Sarajevo, 16.02.2018. godine

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o zahtjevu Kluba bošnjačkih zastupnika u Skupštini Kantona 10 za utvrđivanje vitalnog interesa konstitutivnih naroda, na temelju amandmana XXXVII, XXXVIII i LXXX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 12. i 16.02.2018. godine, donijelo je:

R J E Š E N J E

1. Zahtjev Kluba bošnjačkih zastupnika u Skupštini Kantona 10 za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog konstitutivnog naroda u postupku usvajanja Deklaracije o političkoj situaciji s obzirom na presudu Haškog suda šestorici hrvatskih čelnika iz vremena Domovinskog rata, Izborni zakon i pokušaje brisanja naziva hrvatski iz naziva institucija, broj: 01-02-8/18 od 31.01.2018. godine, nije prihvatljiv za odlučivanje.

2. Rješenje objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH” i službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

O b r a z l o ž e n j e

1. Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva

Predsjedatelj Skupštine Kantona 10 (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) je podneskom broj: 01-01/1-49-30/18 od 31.01.2018. godine, koji je zaprimljen u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine dana 05.02.2018. godine, dostavio Vijeću za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće) obavijest o pokretanju postupka za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa Kluba bošnjačkih zastupnika u Skupštini Kantona 10, u svezi s Deklaracijom o političkoj situaciji s obzirom na presudu Haškog suda šestorici hrvatskih čelnika iz vremena Domovinskog rata, Izborni zakon i pokušaje brisanja naziva hrvatski iz naziva institucija, broj: 01-02-8/18 od 31.01.2018. godine (u daljnjem tekstu: Deklaracija).

2. Stranke u postupku

Stranke u postupku u ovom predmetu, sukladno s člankom 9. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br.: 6/95 i 37/03) su Klub bošnjačkih zastupnika, s jedne strane i Klub hrvatskih zastupnika i Klub srpskih zastupnika u Skupštini Kantona 10, s druge strane.

3. Navodi zahtjeva

Podnositelj zahtjeva je na temelju članka 42b. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije, dostavio Vijeću obavijest o pokretanju postupka za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa Kluba bošnjačkih zastupnika u Skupštini Kantona 10.

Podnositelj zahtjeva navodi da je na XXVIII sjednici Skupštine Kantona 10 održanoj dana 29.01.2018. godine Klub bošnjačkih zastupnika pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa u svezi sa 7. točkom dnevnog reda koja se odnosi na Deklaraciju. Uz obavijest podnositelj zahtjeva je dostavio sljedeće dokumente:

- Deklaraciju, broj: 01-02-8/18 od 31.01.2018. godine;
- Zapisnik sa XXVIII sjednice Skupštine Kantona 10, koja je održana dana 29.01.2018. godine, broj: 01-02-3/18 od 30.01.2018. godine;
- Izvod iz Zapisnika sa XXVIII sjednice Skupštine Kantona 10, koja je održana dana 29.01.2018. godine, a koji se odnosi na predmetnu Deklaraciju;
- Dokument o izvršenom glasovanju po Klubovima naroda u Skupštini Kantona 10;
- Tonske zapise sa XXVIII sjednice Skupštine Kantona 10, i
- Odredbe Poslovnika Skupštine Kantona 10 koje se odnose na reguliranje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

4. Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Amandman XXXVII

Definicija vitalnog interesa

Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda su definirani na sljedeći način:

- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti;
- identitet jednog konstitutivnog naroda;
- ustavni amandmani;
- organizacija organa javne vlasti;
- jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka;
- obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno naslijeđe;
- teritorijalna organizacija;
- sustav javnog informiranja

i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova izaslanika konstitutivnih naroda u Domu naroda.

Ovim amandmanom iza članka IV.A.4.17. dodaje se naslov pod 5. i novi članak 17a. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Amandman XXXVIII

Parlamentarna procedura za zaštitu vitalnih interesa

(1) Zakoni ili drugi propisi ili akti koji se podnesu Zastupničkom domu u Federaciji Bosne i Hercegovine, također se usvajaju u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) U Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine osniva se Vijeće za zaštitu vitalnih interesa, kako bi odlučivalo o pitanjima vitalnog interesa, prema proceduri sukladno s ovim ustavom. Ovo vijeće razmatra sva pitanja koja su od vitalnog interesa.

(3) Vijeće za zaštitu vitalnog interesa sastoji se od sedam članova, dva iz svakog konstitutivnog naroda, i jedan član iz reda Ostalih. Suce bira Zastupnički dom i Dom naroda.

Ovim amandmanom iza novog članka IV.A.5.17a. dodaje se novi naslov pod 6. i novi članak 17b.

Amandman LXXX

Iza članka V.2.7. dodaje se novi naslov i članci V.2.7. a) i b) koji glase:

„Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa

Članak V.2.7a.

1) Lista vitalnih nacionalnih interesa koji se štite u kantonima istovjetna je listi sadržanoj u članku IV.5.17.a. ovog ustava. Klubovi iz članka IV.5.17.a. ovog ustava su u kantonima klubovi izaslanika formirani sukladno s člankom V.2.7. stavak 2. ovog ustava.

2) Ako više od jednog predsjedatelja ili zamjenika predsjedatelja zakonodavnog organa kantona tvrde da neki zakon spada u listu vitalnih interesa utvrđenih u članku IV.5.17. a. ovog ustava, za usvajanje takvog zakona potrebna je:

- većina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u datoj skupštini kantona.

3) Predsjedatelj i zamjenici predsjedatelja zakonodavnog organa kantona dužni su da u roku od sedam dana odluče da li neki od zakona, propisa ili akata potpada pod listu iz stavka 2. ovog članka.

4) Ako samo jedan predsjedatelj ili zamjenik predsjedatelja tvrdi da zakon, propis ili akt potpada pod listu vitalnih interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba jednog od konstitutivnih naroda datog zakonodavnog organa može proglasiti da je riječ o pitanju s liste vitalnih nacionalnih interesa.

Članak V.2.7b.

(1) U slučaju da dvotrećinska većina jednog od klubova konstitutivnih naroda u skupštini kantona odluči da se neki zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta, potrebna je većina glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u zakonodavnom organu kantona.

(2) Ako se većina iz stavka 1. ovog članka ne može postići, pitanje se prosljeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine koji donosi konačnu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda.

(3) Ustavni sud Federacije, u slučaju iz ovog članka, postupa na način predviđen u članku IV. 6. 18.a. ovog ustava.

(4) Ako Sud odluči da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra neusvojenim, te se dokument vraća predlagatelju koji treba pokrenuti novu proceduru. U tom slučaju predlagatelj ne može podnijeti isti tekst zakona, propisa ili akta.

(5) U slučaju da Ustavni sud odluči da se ne radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra usvojenim/usvaja se prostom većinom glasova.”

B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH”, br.: 6/95 i 37/03)

„Članak 42b.

Postupak utvrđivanja postojanja vitalnih interesa jednog od konstitutivnih naroda zastupljenih u skupštini kantona sukladno s Amandmanom LXXX na Ustav pokreće se na temelju obavijesti ili zahtjeva predsjedatelja ili zamjenika predsjedatelja zakonodavnog tijela kantona da nije postignuta suglasnost većinom glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u zakonodavnom tijelu kantona.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka Vijeće postupa na način predviđen Amandmanom XL na Ustav.”

Članak 43.

Obavijest odnosno zahtjev za utvrđivanje postojanja vitalnih interesa konstitutivnog naroda treba da sadrži odluku, odnosno pitanje koje se odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda, okolnosti i činjenice na kojima se zasniva zahtjev za utvrđivanje postojanja vitalnih interesa, druge podatke i priloge od značaja za utvrđivanje vitalnih interesa.

C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH”, br.: 40/10 i 18/16)

Članak 49.

Odlučivanje o vitalnim interesima konstitutivnih naroda

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće) odlučit će o prihvatljivosti u roku od sedam dana od prijema obavještenja, odnosno zahtjeva, ako su ispunjene procesne pretpostavke za odlučivanje o postojanju vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog naroda utvrđene u članku IV.A.4.18a, odnosno u Amandmanu XL na Ustav, a posebice: da li je zahtjev podnijela ovlaštena osoba, da li je zahtjev podržala dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba konstitutivnog naroda, da li je obavljen Ustavom predviđeni postupak usuglašanja između klubova konstitutivnih naroda, odnosno između Doma naroda i Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno da li su ispunjene i druge procesne pretpostavke za odlučivanje.

Ukoliko Vijeće odluči da zahtjev nije prihvatljiv, rješenje će dostaviti podnosiocu obavijesti, odnosno zahtjeva.

Kad Vijeće odluči da je zahtjev prihvatljiv, to će utvrditi rješenjem koje se ulaže u spis.

Vijeće može zatražiti od podnosioca da dopuni ili potpunije obrazloži zahtjev ili da dokumentira činjenice koje Vijeće smatra relevantnim za odlučivanje.

Prihvatljivi zahtjev se dostavlja na odgovor drugom klubu ili klubovima konstitutivnih naroda.

Dopune i odgovori iz st. 4. i 5. ovog članka dostavljaju se Vijeću u roku od osam dana. Vijeće će nastaviti postupak i u slučaju da ne dobije tražene dopune ili odgovore.

Vijeće, po pravilu, zakazuje javnu raspravu koja se ostvaruje sukladno sa Zakonom i ovim poslovnikom.

Odluku o meritumu Vijeće donosi u roku od trideset dana od dana prijema obavještenja, odnosno zahtjeva.

Odluka se objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH” i u službenom glasilu kantona iz kojeg je upućeno obavještenje, odnosno zahtjev.

Odredbе ovog poslovnika o pravno-tehničkoj obradi odluka Suda shodno se primjenjuju i na rješenja i odluke Vijeća.

D. Poslovnik Skupštine Kantona 10

(„Narodne novine Kantona 10”, br.: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08)

5. Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa

Članak 58.

„(1) U slučajevima koji se odnose na usvajanje zakona, drugih propisa ili akata za koje se tvrdi da spadaju u listu vitalnih nacionalnih interesa, primjenjuje se procedura koja proizilazi iz Ustava i ovog Poslovnika.”

VI – AKTI SKUPŠTINE

1. Opće odredbe o aktima

Članak 98.

„(1) Skupština donosi Ustav, zakone, kantonalni Proračun i Izvješće o izvršenju Proračuna, Prostorni plan Kantona, Poslovnik Skupštine, odluke i zaključke, deklaracije, rezolucije, preporuke i smjernice i daje autentična tumačenja zakona ili drugog akta i utvrđuje pročišćeni tekst zakona ili drugog akta.”

Članak 102.

„(1) Deklaracijom se izražava stav Skupštine o političkim pitanjima i drugim bitnim pitanjima od interesa za Kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine ili Bosnu i Hercegovinu”.

c) Donošenje odluka, deklaracija, rezolucija i preporuka.

Članak 151.

„(1) Donošenje odluka, deklaracija, rezolucija i preporuka vrši se po odredbama ovog Poslovnika koje se odnose na postupak za donošenje zakona, s tim što se u postupku za donošenje ovih akata ne izrađuje nacrt akta, ukoliko Skupština drugačije ne odluči. Rok za dostavljanje prijedloga akta zastupnicima ne može biti kraći od 7 dana od dana određenog za održavanje sjednice.

(2) Izuzetno, prijedlozi ovih akata mogu se protivno prethodnom stavku podnositi i na samoj sjednici, ukoliko za to postoji neodložna potreba.

(3) Pretres prijedloga akta iz prethodnog stavka vrši se jedinstveno.”

5. Činjenično stanje i stav Vijeća

Iz dokumentacije u spisu utvrđeno je da je mehanizam zaštite vitalnog interesa u ovom slučaju pokrenuo Klub bošnjačkih zastupnika u Skupštini Kantona 10 na XXVIII sjednici Skupštine Kantona 10 koja je održana dana 29.01.2018. godine, u postupku razmatranja i usvajanja Deklaracije.

Obavijest o pokretanju postupka za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa dostavio je predsjedatelj Skupštine Kantona 10.

Uvidom u Zapisnik i Izvod iz zapisnika sa XXVIII sjednice Skupštine Kantona 10 utvrđeno je da je na prijedlog Kluba hrvatskih zastupnika dnevni red Skupštine dopunjen s točkom 7. Dnevnog reda koja se odnosi na usvajanje Deklaracije.

Nakon toga, u dijelu raspravljanja o istoj točki dnevnog reda Klub bošnjačkih zastupnika je zatražio da se o toj točki dnevnog reda glasuje po mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

Iz dostavljenog Zapisnika utvrđeno je da je provedena procedura glasovanja po klubovima naroda u svezi s Deklaracijom sukladna mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa, pri čemu nije postignuta potrebna većina u sva tri kluba konstitutivnih naroda u Skupštini Kantona 10.

Deklaracija je donesena na temelju članka 98. Poslovnika Skupštine Kantona 10 i sadrži izjavu, odnosno političke stavove u odnosu na tijek objave i presudu Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, u predmetu Prlić i dr., stavove i mišljenja o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, te pozivanje na treći entitet kao pravno-politički okvir opstanka hrvatskog naroda.

Imajući u vidu prirodu, naziv i sadržinu pitanja obuhvaćenih Deklaracijom, Vijeće je zauzelo stav da je prije svega potrebno poći od prirode predmetnog akta, obzirom na to da ova činjenica, po mišljenju Vijeća, predstavlja prethodno pitanje od kojeg ovisi postojanje procesnih pretpostavki za odlučivanje o prihvatljivosti zahtjeva u ovom konkretnom predmetu.

Naime, člankom 98. Poslovnika Skupštine Kantona 10, između ostalog, utvrđena je nadležnost Skupštine da donosi akte u formi deklaracije. Nadalje, člankom 102. Poslovnika, propisano je da se deklaracijom izražava stav Skupštine o političkim pitanjima i drugim bitnim pitanjima od interesa za Kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine ili Bosnu i Hercegovinu. Poređenja radi poslovnici Doma naroda i Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji u svojoj nadležnosti također imaju donošenje akata u formi deklaracije propisuju se na istovjetan način da su deklaracije akti kojima se izražava stav Zastupničkog doma, odnosno Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o bitnim pitanjima od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Dakle, deklaracijama, kao aktima zakonodavnih tijela se izražavaju stavovi o određenim političkim, kulturnim, društvenim, međunarodnim i sl. pitanjima, te deklaracije kao takve politički obvezuju dotično tijelo da iste i sprovodi i ostvaruje svoje političke interese i ciljeve. U konkretnom slučaju Deklaracijom se izražavaju politički stavovi o određenim pitanjima isključivo političkog karaktera. Načelno, iskazivanje političkih stavova putem deklaracija, rezolucija i sličnih akata jednog zakonodavnog tijela spada isključivo u domen političkog djelovanja. Provođenje Deklaracije, pri čemu se ne uspostavljaju niti propisuju konkretna prava i obveze, spada također u isključivu sferu političkog djelovanja. Samim tim, odgovornost za njeno usvajanje, sadržinu i provođenje je u sferi političke odgovornosti, koja podliježe isključivo sudu građana, birača na određenom području (konkretno Kantonu 10) koji prvenstveno svojim glasom na izborima, ali i drugim legalnim i legitimnim sredstvima građanskog političkog izjašnjavanja, iskazuju stav i mišljenje o aktima i politikama koje donose ili zagovaraju njihovi izabrani predstavnici u zakonodavnom organu. Stoga je taj akt po svojoj prirodi isključivo politički i samim tim van opsega odlučivanja u okviru Vijeća.

Kako Deklaracija nema karakter pravnog akta o kojem bi Vijeće moglo odlučivati, utvrđeno je da ne postoje procesne pretpostavke da bi se odlučivalo o meritumu, dakle sadržini prezentiranog akta Skupštine Kantona 10, te je zahtjev ocijenjen neprihvatljivim za odlučivanje.

Imajući u vidu značaj ovog ustavno sudskog procesnog odlučivanja putem Vijeća kroz postupak zaštite vitalnih interesa konstitutivnih naroda, kako je po prvi put akt političke sadržine problematiziran sa stanovišta zaštite vitalnih interesa konstitutivnih naroda, Vijeće smatra da je dužno svim nivoima zakonodavne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo ukazati na više puta promoviran stav Vijeća da se zakonodavni organ u procesu ostvarivanja njegove ustavne nadležnosti, a to je donošenje akata tog organa u koje spadaju i akti političke prirode, treba odnositi s naročitim senzibilitetom posebice u onim zakonodavnim organima u kojima postoji nadmoćna većina predstavnika jednog

konstitutivnog naroda u odnosu na predstavnike, uvjetno rečeno, na tom području manje prisutnih, ali svakako jednako konstitutivnih naroda.

Konkretno, u Kantonu 10 je upravo situacija u kojoj izabrani predstavnici jednog konstitutivnog naroda svojom brojnošću u zakonodavnom tijelu mogu legalno izglasati sve skupštinske akte, pa i utvrditi određene politike, te je tim prije upravo na njima najveća odgovornost da pritom vode računa o jednako važnim i jednako vrijednim stavovima predstavnika druga dva konstitutivna naroda i u kreiranju politika tog kantona koje djeluju na sve građane, kako pripadnike naroda koje ima najveći broj predstavnika u zakonodavnom tijelu, tako i drugih. Vijeće je svjesno i uvažava činjenicu da je kreiranje takvih politika izuzetan zadatak i obveza svih izabranih predstavnika i naroda i građana, koji, i u konkretnom kantonu, kao i na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine, kao njihovi predstavnici imaju odgovornost kako prema građanima koji su ih izabrali da ih predstavljaju, tako i prema svim građanima na teritoriji tog kantona. Stoga imaju i odgovornost da sve konstitutivne narode i građane tretiraju kroz akte i politike tog zakonodavnog tijela jednakopravno, da bi se i kao nacionalni kolektivitet, ali istovremeno i kao pojedinac građanin, stanovnik određene federalne jedinice, kreirale politike u kojima se osjećaju komotno i ravnopravno. Posebice je takav pristup nužan u sredinama, kao što je konkretan slučaj, u zakonodavnom organu s dominantnom većinom predstavnika jednog od konstitutivnih naroda. Vijeće pritom duboko uvažava i razumije izuzetno težak i odgovoran zadatak koji stoji pred zakonodavnim tijelom i njegovim članovima, da i kroz postupak usvajanja i kreiranja političkih tvrdnji i stavova kroz deklaracije, rezolucije i akte slične prirode, što jeste jedan od zadataka tog tijela, iskaže kako većinsku volju tako i volju svih konstitutivnih naroda i svih građana. Pritom, Vijeće se ni u konkretnom slučaju nije upustilo niti se upušta u prosuđivanje i ocjenjivanje sadržaja konkretne Deklaracije, kao što je i naglašeno, jer mu to nije ustavna uloga niti zadatak, te nije ovlašteno da cijeni sadržinsku utemeljenost političkih stavova i opredjeljenja.

Stoga je Vijeće odlučilo kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Vijeće za zaštitu vitalnih interesa donijelo je jednoglasno u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednik Vijeća, Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović, prof. dr. Kata Senjak i Mladen Srdić, članovi Vijeća.

Predsjednica
Vijeća za zaštitu vitalnih interesa
Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Aleksandra Martinović, v.r.

Босна и Херцеговина
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
УСТАВНИ СУД
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ВИЈЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ ВИТАЛНИХ ИНТЕРЕСА

Број: У-7/18
Сарајево, 16.02.2018. године

Вијеће за заштиту виталних интереса Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине одлучујући о захтјеву Клуба бошњачких посланика у Скупштини Кантона 10 за утврђивање виталног интереса конститутивних народа, на основу амандмана XXXVII, XXXVIII и LXXX на Устав Федерације Босне и Херцеговине, на сједници одржаној дана 12. и 16.02.2018. године, донијело је:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Захтјев Клуба бошњачких посланика у Скупштини Кантона 10 за утврђивање виталног националног интереса бошњачког конститутивног народа у поступку усвајања Декларације о политичкој ситуацији с обзиром на пресуду Хашког суда шесторици хрватских челника из времена Домовинског рата, Изборни закон и покушаје брисања назива хрватски из назива институција, број: 01-02-8/18 од 31.01.2018. године, није прихватљив за одлучивање.

2. Рјешење објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ” и службеним гласилима кантона у Федерацији Босне и Херцеговине.

О б р а з л о ж е њ е

1. Подносилац захтјева и предмет захтјева

Председавајући Скупштине Кантона 10 (у даљем тексту: подносилац захтјева) је поднеском број: 01-01/1-49-30/18 од 31.01.2018. године, који је запримљен у Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине дана 05.02.2018. године, доставио Вијећу за заштиту виталних интереса Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Вијеће) обавијест о покретању поступка за утврђивање виталног националног интереса Клуба бошњачких посланика у Скупштини Кантона 10, у вези са Декларацијом о политичкој ситуацији обзиром на пресуду Хашког суда шесторици хрватских челника из времена Домовинског рата, Изборни закон и покушаје брисања назива хрватски из назива институција, број: 01-02-8/18 од 31.01.2018. године (у даљем тексту: Декларација).

2. Странке у поступку

Странке у поступку у овом предмету, у складу са чланом 9. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ”, бр.: 6/95 и 37/03) су Клуб бошњачких посланика, са једне стране и Клуб хрватских посланика и Клуб српских посланика у Скупштини Кантона 10, са друге стране.

3. Наводи захтјева

Подносилац захтјева је на основу члана 426. Закона о поступку пред Уставним судом Федерације, доставио Вијећу обавијест о покретању поступка за утврђивање виталног националног интереса Клуба бошњачких посланика у Скупштини Кантона 10.

Подносилац захтјева наводи да је на XXVIII сједници Скупштине Кантона 10 одржаној дана 29.01.2018. године Клуб бошњачких посланика покренуо питање виталног националног интереса у вези са 7. тачком дневног реда која се односи на Декларацију. Уз обавијест подносилац захтјева је доставио сљедеће документе:

- Декларацију, број: 01-02-8/18 од 31.01.2018. године;
- Записник са XXVIII сједнице Скупштине Кантона 10, која је одржана дана 29.01.2018. године, број: 01-02-3/18 од 30.01.2018. године;
- Извод из Записника са XXVIII сједнице Скупштине Кантона 10, која је одржана дана 29.01.2018. године, а који се односи на предметну Декларацију;
- Документ о извршеном гласању по Клубовима народа у Скупштини Кантона 10;
- Тонске записе са XXVIII сједнице Скупштине Кантона 10, и
- Одредбе Пословника Скупштине Кантона 10 које се односе на регулисање механизма заштите виталног националног интереса.

4. Релевантно право

А. Устав Федерације Босне и Херцеговине

Амандман XXXVII

Дефиниција виталног интереса

Витални национални интереси конститутивних народа су дефинисани на сљедећи начин:

- остваривање права конститутивних народа да буду адекватно заступљени у законодавним, извршним и правосудним органима власти;
- идентитет једног конститутивног народа;
- уставни амандмани;
- организација органа јавне власти;
- једнака права конститутивних народа у процесу доношења одлука;
- образовање, вјероисповијест, језик, његовање културе, традиције и културно наслијеђе;
- територијална организација;
- систем јавног информисања

и друга питања која би се третирали као питања од виталног националног интереса, уколико тако сматра 2/3 једног од клубова делегата конститутивних народа у Дому народа.

Овим амандманом иза члана IV.A.4.17. додаје се наслов под 5. и нови члан 17а. Устава Федерације Босне и Херцеговине.

Амандман XXXVIII

Парламентарна процедура за заштиту виталних интереса

(1) Закони или други прописи или акти који се поднесу Представничком дому у Федерацији Босне и Херцеговине, такође се усвајају у Дому народа Федерације Босне и Херцеговине.

(2) У Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине оснива се Вијеће за заштиту виталних интереса, како би одлучивало о питањима виталног интереса, према процедури у складу са овим уставом. Ово вијеће разматра сва питања која су од виталног интереса.

(3) Вијеће за заштиту виталног интереса састоји се од седам чланова, два из сваког конститутивног народа, и један члан из реда Осталих. Судије бира Представнички дом и Дом народа.

Овим амандманом иза новог члана IV.A.5.17а. додаје се нови наслов под 6. и нови члан 17б.

Амандман LXXX

Иза члана V.2.7. додаје се нови наслов и чланови V.2.7. а) и б) који гласе:
„Механизам заштите виталног националног интереса

Члан V.2.7а.

1) Листа виталних националних интереса који се штите у кантонима идентична је листи садржаној у члану IV.5.17.а. овог устава. Клубови из члана IV.5.17.а. овог устава су у кантонима клубови делегата формирану у складу са чланом V.2.7. став 2. овог устава.

2) Ако више од једног предсједавајућег или замјеника предсједавајућег законодавног органа кантона тврде да неки закон спада у листу виталних интереса утврђених у члану IV.5.17. а. овог устава, за усвајање таквог закона потребна је:

- већина гласова унутар сваког од клубова конститутивних народа заступљених у датој скупштини кантона.

3) Предсједавајући и замјеници предсједавајућег законодавног органа кантона дужни су да у року од седам дана одлуче да ли неки од закона, прописа или аката потпада под листу из става 2. овог члана.

4) Ако само један предсједавајући или замјеник предсједавајућег тврди да закон, пропис или акт потпада под листу виталних интереса, двотрећинска већина одговарајућег клуба једног од конститутивних народа датог законодавног органа може прогласити да је ријеч о питању са листе виталних националних интереса.

Члан V.2.7б.

(1) У случају да двотрећинска већина једног од клубова конститутивних народа у скупштини кантона одлучи да се неки закон, пропис или акт односи на витални национални интерес, за усвајање таквог закона, прописа или акта, потребна је већина гласова унутар сваког клуба конститутивних народа заступљених у законодавном органу кантона.

(2) Ако се већина из става 1. овог члана не може постићи, питање се просљеђује Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине који доноси коначну одлуку о томе да ли се дати закон, пропис или акт односи на витални интерес конститутивног народа.

(3) Уставни суд Федерације, у случају из овог члана, поступа на начин предвиђен у члану IV. 6. 18.а. овог устава.

(4) Ако Суд одлучи да се ради о виталном интересу, закон, пропис или акт се сматра неусвојеним, те се документ враћа предлагачу који треба покренути нову процедуру. У том случају предлагач не може поднијети исти текст закона, прописа или акта.

(5) У случају да Уставни суд одлучи да се не ради о виталном интересу, закон, пропис или акт се сматра усвојеним/усваја се простом већином гласова.”

Б. Закон о поступку пред Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ”, бр.: 6/95 и 37/03)

„Члан 42б.

Поступак утврђивања постојања виталних интереса једног од конститутивних народа заступљених у скупштини кантона у складу са Амандманом LXXX на Устав покреће се на основу обавијести или захтјева предсједавајућег или замјеника предсједавајућег законодавног тијела кантона да није постигнута сагласност већином гласова унутар сваког клуба конститутивних народа заступљених у законодавном тијелу кантона.

У случају из става 1. овог члана Вијеће поступа на начин предвиђен Амандманом XL на Устав.”

Члан 43.

Обавијест односно захтјев за утврђивање постојања виталних интереса конститутивног народа треба да садржи одлуку, односно питање које се односи на витални интерес конститутивног народа, околности и чињенице на којима се заснива захтјев за утврђивање постојања виталних интереса, друге податке и прилоге од значаја за утврђивање виталних интереса.

Ц. Пословник Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ”, бр.: 40/10 и 18/16)

Члан 49.

Одлучивање о виталним интересима конститутивних народа

Вијеће за заштиту виталних интереса Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Вијеће) одлучит ће о прихватљивости у року од седам дана од пријема обавјештења, односно захтјева, ако су испуњене процесне претпоставке за одлучивање о постојању виталног националног интереса конститутивног народа утврђене у члану IV.A.4.18а, односно у Амандману XL на Устав, а посебно: да ли је захтјев поднијело овлашћено лице, да ли је захтјев подржала двотрећинска већина одговарајућег клуба конститутивног народа, да ли је обављен Уставом предвиђени поступак усаглашења између клубова конститутивних народа, односно између Дома народа и Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине, односно да ли су испуњене и друге процесне претпоставке за одлучивање.

Уколико Вијеће одлучи да захтјев није прихватљив, рјешење ће доставити подносиоцу обавијести, односно захтјева.

Кад Вијеће одлучи да је захтјев прихватљив, то ће утврдити рјешењем које се улаже у спис.

Вијеће може затражити од подносиоца да допуни или потпуније образложи захтјев или да документује чињенице које Вијеће сматра релевантним за одлучивање.

Прихватљиви захтјев се доставља на одговор другом клубу или клубовима конститутивних народа.

Допуне и одговори из ст. 4. и 5. овог члана достављају се Вијећу у року од осам дана. Вијеће ће наставити поступак и у случају да не добије тражене допуне или одговоре.

Вијеће, по правилу, заказује јавну расправу која се остварује у складу са Законом и овим пословником.

Одлуку о меритуму Вијеће доноси у року од тридесет дана од дана пријема обавјештења, односно захтјева.

Одлука се објављује у „Службеним новинама Федерације БиХ” и у службеном гласилу кантона из којег је упућено обавјештење, односно захтјев.

Одредбе овог пословника о правно-техничкој обради одлука Суда сходно се примјењују и на рјешења и одлуке Вијећа.

Д. Пословник Скупштине Кантона 10

(„Народне новине Кантона 10”, бр.: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 и 5/08)

5. Механизам заштите виталног националног интереса

Члан 58.

„(1) У случајевима који се односе на усвајање закона, других прописа или аката за које се тврди да спадају у листу виталних националних интереса, примјењује се процедура која произилази из Устава и овог Пословника.”

VI – АКТИ СКУПШТИНЕ

1. Опште одредбе о актима

Члан 98.

„(1) Скупштина доноси Устав, законе, кантонални Буџет и Извјештај о извршењу Буџета, Просторни план Кантона, Пословник Скупштине, одлуке и закључке, декларације, резолуције, препоруке и смјернице и даје аутентична тумачења закона или другог акта и утврђује прочишћени текст закона или другог акта.”

Члан 102.

„(1) Декларацијом се изражава став Скупштине о политичким питањима и другим битним питањима од интереса за Кантон, Федерацију Босне и Херцеговине или Босну и Херцеговину”.

ц) Доношење одлука, декларација, резолуција и препорука.

Члан 151.

„(1) Доношење одлука, декларација, резолуција и препорука врши се по одредбама овог Пословника које се односе на поступак за доношење закона, с тим што се у поступку за доношење ових аката не израђује нацрт акта, уколико Скупштина другачије не одлучи. Рок за достављање приједлога акта посланицима не може бити краћи од 7 дана од дана одређеног за одржавање сједнице.

(2) Изузетно, приједлози ових аката могу се противно претходном ставу подносити и на самој сједници, уколико за то постоји неодложна потреба.

(3) Претрес приједлога акта из претходног става врши се јединствено.”

5. Чињенично стање и став Вијећа

Из документације у спису утврђено је да је механизам заштите виталног интереса у овом случају покренуо Клуб бошњачких посланика у Скупштини Кантона 10 на XXVIII сједници Скупштине Кантона 10 која је одржана дана 29.01.2018. године, у поступку разматрања и усвајања Декларације.

Обавијест о покретању поступка за утврђивање виталног националног интереса доставио је председавајући Скупштине Кантона 10.

Увидом у Записник и Извод из записника са XXVIII сједнице Скупштине Кантона 10 утврђено је да је на приједлог Клуба хрватских посланика дневни ред Скупштине допуњен са тачком 7. Дневног реда која се односи на усвајање Декларације.

Након тога, у дијелу расправљања о истој тачки дневног реда Клуб бошњачких посланика је затражио да се о тој тачки дневног реда гласа по механизму заштите виталног националног интереса.

Из достављеног Записника утврђено је да је проведена процедура гласања по клубовима народа у вези са Декларацијом у складу са механизмом заштите виталног националног интереса, при чему није постигнута потребна већина у сва три клуба конститутивних народа у Скупштини Кантона 10.

Декларација је донесена на основу члана 98. Пословника Скупштине Кантона 10 и садржи изјаву, односно политичке ставове у односу на ток објаве и пресуду Жалбеног вијећа Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије, у предмету Прлић и др., ставове и мишљења о положају хрватског народа у Босни и Херцеговини, те позивање на трећи ентитет као правно-политички оквир опстанка хрватског народа.

Имајући у виду природу, назив и садржину питања обухваћених Декларацијом, Вијеће је заузело став да је прије свега потребно поћи од природе предметног акта, обзиром на то да ова чињеница, по мишљењу Вијећа, представља претходно питање од којег зависи постојање процесних претпоставки за одлучивање о прихватљивости захтјева у овом конкретном предмету.

Наиме, чланом 98. Пословника Скупштине Кантона 10, између осталог, утврђена је надлежност Скупштине да доноси акте у форми декларације. Надаље, чланом 102. Пословника, прописано је да се декларацијом изражава став Скупштине о политичким питањима и другим битним питањима од интереса за Кантон, Федерацију Босне и Херцеговине или Босну и Херцеговину. Поређења ради пословницима Дома народа и Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине који у својој надлежности такође имају доношење аката у форми декларације прописује се на идентичан начин да су декларације акти којима се изражава став Представничког дома, односно Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине о битним питањима од интереса за Федерацију Босне и Херцеговине.

Дакле, декларацијама, као актима законодавних тијела се изражавају ставови о одређеним политичким, културним, друштвеним, међународним и сл. питањима, те декларације као такве политички обавезују дотично тијело да исте и спроводи и остварује своје политичке интересе и циљеве. У конкретном случају Декларацијом се изражавају политички ставови о одређеним питањима искључиво политичког карактера. Начелно, исказивање политичких ставова путем декларација, резолуција и сличних аката једног законодавног тијела спада искључиво у домен политичког дјеловања. Спровођење Декларације, при чему се не успостављају нити прописују конкретна права и обавезе, спада такође у искључиву сферу политичког дјеловања. Самим тим, одговорност за њено усвајање, садржину и спровођење је у сфери политичке одговорности, која подлијеже искључиво суду грађана, бирача на одређеном подручју (конкретно Кантону 10) који првенствено својим гласом на изборима, али и другим

легалним и легитимним средствима грађанског политичког изјашњавања, исказују став и мишљење о актима и политикама које доносе или заговарају њихови изабрани представници у законодавном органу. Стога је тај акт по својој природи искључиво политички и самим тим ван опсега одлучивања у оквиру Вијећа.

Како Декларација нема карактер правног акта о којем би Вијеће могло одлучивати, утврђено је да не постоје процесне претпоставке да би се одлучивало о меритуму, дакле садржини презентованог акта Скупштине Кантона 10, те је захтјев оцијењен неприхватљивим за одлучивање.

Имајући у виду значај овог уставно судског процесног одлучивања путем Вијећа кроз поступак заштите виталних интереса конститутивних народа, како је по први пут акт политичке садржине проблематизован са становишта заштите виталних интереса конститутивних народа, Вијеће сматра да је дужно свим нивоима законодавне власти у Федерацији Босне и Херцеговине поново указати на више пута промовисан став Вијећа да се законодавни орган у процесу остваривања његове уставне надлежности, а то је доношење аката тог органа у које спадају и акти политичке природе, треба односити са нарочитим сензибилитетом посебно у оним законодавним органима у којима постоји надмоћна већина представника једног конститутивног народа у односу на представнике, условно речено, на том подручју мање присутних, али свакако једнако конститутивних народа.

Конкретно, у Кантону 10 је управо ситуација у којој изабрани представници једног конститутивног народа својом бројношћу у законодавном тијелу могу легално изгласати све скупштинске акте, па и утврдити одређене политике, те је тим прије управо на њима највећа одговорност да притом воде рачуна о једнако важним и једнако вриједним ставовима представника друга два конститутивна народа и у креирању политика тог кантона које дјелују на све грађане, како припаднике народа које има највећи број представника у законодавном тијелу, тако и других. Вијеће је свјесно и уважава чињеницу да је креирање таквих политика изузетан задатак и обавеза свих изабраних представника и народа и грађана, који, и у конкретном кантону, као и на цијелом подручју Федерације Босне и Херцеговине, као њихови представници имају одговорност како према грађанима који су их изабрали да их представљају, тако и према свим грађанима на територији тог кантона. Стога имају и одговорност да све конститутивне народе и грађане третирају кроз акте и политике тог законодавног тијела једнакоправно, да би се и као национални колективитет, али истовремено и као појединац грађанин, становник одређене федералне јединице, креирале политике у којима се осјећају комотно и равноправно. Посебно је такав приступ нужан у срединама, као што је конкретан случај, у законодавном органу са доминантном већином представника једног од конститутивних народа. Вијеће притом дубоко уважава и разумије изузетно тежак и одговоран задатак који стоји пред законодавним тијелом и његовим члановима, да и кроз поступак усвајања и креирања политичких тврдњи и ставова кроз декларације, резолуције и акте сличне природе, што јесте један од задатака тог тијела, исказе како већинску вољу тако и вољу свих конститутивних народа и свих грађана. Притом, Вијеће се ни у конкретном случају није упустило нити се упушта у просуђивање и оцјењивање садржаја конкретне Декларације, као што је и наглашено, јер му то није уставна улога нити задатак, те није овлаштено да цијени садржинску заснованост политичких ставова и опредјељења.

Стога је Вијеће одлучило као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Вијеће за заштиту виталних интереса донијело је једногласно у саставу: Александра Мартиновић, предсједник Вијећа, Мирјана Чучковић, проф. др Един Муминовић, проф. др Ката Сењак и Младен Срдић, чланови Вијећа.

Предсједница
Вијећа за заштиту виталних интереса
Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине

Александра Мартиновић, с.р.

"Službene novine Tuzlanskog kantona"**broj: 4/2018****SADRŽAJ**

SKUPŠTINA	OGLASNI DIO	
238. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom	205	UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA
239. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravobraniteljstvu	206	27. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje za podsticaj i razvoj edukativnih, zabavnih i kreativnih resursa „VIP“
240. Zakon o dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona	208	28. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: „UDRUGA NOSITELJA RATNIH ODLIČJA HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE U TUZLANSKOJ ŽUPANIJI“
241. Zakon o dopunama Zakona o reguliranju dospjelih a neuplaćenih obveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu	208	29. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje građana „Centar za zaštitu životne sredine“
242. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-121-13/18 od 28.02.2018. godine	209	30. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje građana za društveni razvoj, ekologiju i turizam „Zeleno Jezero“ Prokosovići
243. Odluka o potvrđivanju imenovanja ministra u Vladi Tuzlanskog kantona, broj: 01-02-118-20/18 od 28.02.2018. godine	209	31. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: SAVEZ ZA SPORT I REKREACIJU OSOBA S INVALIDITETOM OPŠTINE LUKAVAC
MINISTARSTVO FINACIJA		32. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje građana Čuvari prirode
244. Rješenje o unutarnjoj preraspodjeli rashoda u Proračunu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, broj: 07/1-14-5119/18 od 16.02.2018. godine (JU OŠ „Lukavica“ Gračanica)	209	33. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Kulturno-umjetničko društvo „Sloga“ Miričina
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK		34. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Dobrovoljno vatrogasno društvo Sapna
245. Program raspodjele sredstava jednokratnih novčanih pomoći za 2018. godinu, broj: 09/1-14-2073/18 od 24.01.2018. godine	210	35. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE PRIJATELJA DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA I OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA „Dijete je cijeli svijet“
246. Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2018. godinu, broj: 09/1-14-2075/18 od 24.01.2018. godine	211	36. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Savez građana oboljelih od Poliomyelitisa, cerebralne paralize, paraplegije, povreda mozga i kičmene moždine Tuzlanskog kantona
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE		37. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje LIBERO
247. Rješenje, broj: U-7/18 od 16.02.2018. godine (bosanski jezik)		38. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: „Centar za usavršavanje mladih – pokrenite se“
Rješenje, broj: U-7/18 od 16.02.2018. godine (hrvatski jezik)		39. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE GRAĐANA AURA BUKINJE
Rješenje, broj: U-7/18 od 16.02.2018. godine (srpski jezik)	212	40. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: EKOLOŠKO-TURISTIČKI POKRET „Konjuh“ Banovići
		41. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: „UDRUŽENJE GRAĐANA DŽEBER“ ZUKIĆI

42. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE GRAĐANA CENTAR ZA SAVREMENA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	VII	63. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: CRVENI KRIŽ OPĆINE KLADANJ	XIII
43. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje za sport, edukaciju i rekreaciju „BREZIK“	VII	64. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: EKOLOŠKO SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „MODRAC“ LUKAVAC	XIII
44. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje „ZMAJEVO SRCE“	VIII	65. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE MLADIH UMJETNIKA AMATERA „AMATERSKA SCENA KALESIJA“ KALESIJA	XIII
45. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: MOTO KLUB „ZMAJ 1974“	VIII	66. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: BIRO ZALJUDSKA PRAVA/HUMAN RIGHTS OFFICE	XIII
46. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje građana „Trkački rekreativni klub Živinice“	IX	67. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: SAVEZ UDRUŽENJA/UDRUGA DIJABETIČARA u TUZLANSKOM KANTONU	XIV
47. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje mladih „Labud“	IX	68. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Sportsko ribolovno društvo „TUZLA“ Tuzla	XIV
48. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje za rani rast i razvoj „PETAR PAN“	IX	69. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: „Živinička policija, 1991-1995“	XIV
49. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje Centar za promociju mentalnog zdravlja „Smisao“	X	70. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE GRAĐANA VODOVODA „TATARIČKI BISER“ ŠIŠIĆI	XIV
50. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Kulturno-umjetničko društvo „Podmonjski behar“	X	71. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE ŽENA „JAGODA“	XIV
51. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje roditelja djece „SENČI“	XI	72. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Nogometni klub „RIJEKA“ Šerići	XIV
52. Oglas o upisu u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: „Sportsko Rekreativni Klub „Magnum“	XI	73. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE OPĆINE LUKAVAC	XV
53. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje građana Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ Tuzla	XII	74. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: Udruženje osoba sa invaliditetom Gradačac	XV
54. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: CRVENI KRIŽ OPĆINE SREBRENİK	XII	75. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Biciklistički klub „Kladanj“	XV
55. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje dijabetičara i prijatelja „PLAVI KRUG“ Srebrenik	XII	76. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: TURISTIČKO-EKOLOŠKI POKRET „BREZE – VRUČAK“	XV
56. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: ROTARY CLUB TUZLA '99	XII	77. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje građana, VODOVOD „DOBRA VODA“ „SUHA“	XV
57. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: SINDIKALNA ORGANIZACIJA RUDNIKA MRKOG UGLJA „BANOVIĆI“ u BANOVIĆIMA D.O.O.	XII	78. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje izdavača „HABER“	XV
58. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Crveni križ Tuzlanskog kantona	XII	79. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: CRVENI KRIŽ/KRST GRADA TUZLA	XVI
59. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Kulturno-umjetničko društvo „Sloga“ Bikodže	XII	80. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Gradsko kulturno-umjetničko društvo „Lukavac“ Lukavac	XVI
60. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Savez za sport i rekreaciju invalida Opštine Lukavac	XIII	81. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: ŽENSKI UNIVERZITETSKI ODBOJKAŠKI KLUB „STUDENT UNTZ“	XVI
61. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE PENZIONERA/UMIROVLJENIKA OPĆINE GRADAČAC	XIII		
62. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Jedinствена организација борача „Unija veterana“ Tuzlanskog kantona	XIII		

82. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: JEDINSTVENA ORGANIZACIJA BORACA „UNIJA VETERANA“ OPĆINE SREBRENİK XVI
83. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: KOŠARKAŠKI KLUB JEDINSTVO BH TELECOM XVI
84. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: ORGANIZACIJA RATNIH VOJNIH INVALIDA OPĆINE GRAČANICA XVI
85. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje traheotomiranih osoba XVI
86. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: UDRUŽENJE ŽENA „MIRIČANKE“ XVII
87. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: Udruženje građana Klub borilačkih sportova „Banovići“ XVII
88. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja Tuzlanskog kantona: Udruženje građana „PRIRODA“ XVII
89. Oglas o promjenama upisanim u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona: SAVEZ SJEDEĆE ODBOJKE RATNIH VOJNIH INVALIDA I INVALIDNIH LICA TUZLANSKOG KANTONA XVII

OGLAS O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

90. Oglas Općinskog suda u Tuzli o postavljanju privremenog zastupnika Damir Alić, advokat iz Tuzle (broj: 32 0 P 311285 17 P) XVII
91. Oglas Općinskog suda u Kalesiji o postavljanju privremenog zastupnika Mirza Hrustić, advokat iz Tuzle (broj: 29 0 P 027823 16 P) XVIII
92. Oglas Općinskog suda u Kalesiji o postavljanju privremenog zastupnika Enver Pašćanović, advokat iz Kalesije (broj: 29 0 P 029927 17 P) XVIII
93. Oglas Općinskog suda u Kalesiji o postavljanju privremenog zastupnika Zejnila Džafić, advokat iz Kalesije (broj: 29 0 P 030313 17 P) XVIII
94. Oglas Općinskog suda u Kalesiji o postavljanju privremenog zastupnika Izet Mešić, advokat iz Kalesije (broj: 29 0 P 024184 15 P) XVIII

OGLAŠAVANJE DOKUMENATA NEVAŽEĆIM

95. Oglas o oglašavanju indeksa nevažećim na ime Jasmin Muminović XIX
96. Oglas o oglašavanju indeksa nevažećim na ime Emina Hajdarević XIX
97. Oglas o oglašavanju indeksa nevažećim na ime Nina Mulić XIX



SLUŽBENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA

OGLASNI DIO

Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Službi Skupštine Tuzlanskog kantona za objavu

UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-034442/17 od 1.11.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 74/17, dana 1.11.2017. godine, upisano je: Udruženje za podsticaj i razvoj edukativnih, zabavnih i kreativnih resursa „VIP“.

Skraćeni naziv: Udruženje „VIP“.

Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Aleja Alije Izetbegovića broj 16.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Organizovanje kulturno-umjetničkih, zabavnih, sportskih i animacijskih programa (takmičenja, druženja, koncerti, izložbe i sl.), u skladu sa zakonom,
2. Organizacija koncerata, priredbi, sportskih manifestacija, proslava vjenčanja, rođendanskih i drugih proslava, ekskurzija i putovanja, u skladu sa zakonom,
3. Organizacija kurseva, seminara, predavanja konvencionalnim i elektronskim putem (distance learning), časovi muzike, informatike, programiranja, dizajna itd., te edukacija određenih ciljnih grupa, u skladu sa zakonom,
4. Razvoj koncepata i sprovođenje programa inkluzivne neformalne edukacije iz oblasti umjetnosti, dizajna, zanatstva, digitalnih i grafičkih komunikacija, rekreacije, omladinske politike, permakulture, hortikulture, a kroz forme savjetovanja, seminara, treninge, radionica, omladinske razmjene, građanske participacije, internet komunikacije, video aktivizam i dr.,
5. Anketiranje javnog mnijenja i uključivanje građana u proces odlučivanja na svim nivoima vlasti,
6. Pružanje reklamnih i marketinških usluga, u skladu sa zakonom,
7. Saradnja sa medijima u cilju edukacije i informisanja građana,
8. Pripremanje i produkcija publicističkih, video i audio kreacija Udruženja ili vanjskih saradnika udruženja, u skladu sa zakonom,
9. Izrada i izdavanje publikacija, filmova, brošura i drugog edukativnog propagandnog materijala koji će biti u funkciji ciljeva udruženja i podrške ciljnim grupama Udruženja,
10. Organizovanje proizvodnje, distribucije i prikazivanja filmova, video filmova, radio i televizijskog programa, za članove Udruženja u skladu sa zakonom,
11. Organizovanje snimanja, obrada i izdavanje zvučnih i muzičkih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa, u skladu sa zakonom,
12. Organizacija kongresa, foruma, okruglih stolova i sličnih tematskih skupova,

13. Podsticaj mladih u sferi nauke, kulture, umjetnosti i sporta,

14. Promocija kulturnih različitosti i unapređenje tolerancije i međuetničke saradnje,

15. Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, sukladno zakonu.

Udruženje zastupa i predstavlja: Lehmann Jasmin, predsjednik Upravnog odbora Udruženja, Lehmann Alisa potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja i Smajlović Suada, član Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Udruženje za podsticaj i razvoj edukativnih, zabavnih i kreativnih resursa „VIP“, stiče svojstvo pravnog lica.

27

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-035201/17 od 20.11.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 82/17, dana 20.11.2017. godine, upisan je: „UDRUGA NOSITELJA RATNIH ODLIČJA HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE U TUZLANSKOJ ŽUPANIJI“

Skraćeni naziv udruženja je: „UNRO HVO U TŽ“.

Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Filipa Kljajića broj 22.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Svakodnevno djelovanje u vidu savjetodavnih timova stručnjaka radi ostvarivanja svih pomoći i potreba članova Udruge, kao i pomoć obiteljima poginulih, nestalih i umrlih nositelja ratnih odličja,
2. Neposredna pomoć Udruge posebno će se isticati prema djeci preminulih nositelja ratnih odličja u smislu njihova odgoja i školovanja, te ostvarivanju svih kako materijalnih tako i zdravstvenih, socijalnih i kulturnih potreba istih,
3. Udruga će se posebno angažirati u smislu ostvarivanja svih prava svojih članova, kao takva predstavlja i zastupa svoje članove u odgovarajućim nadležnim ustanovama i institucijama radi dosljednog ostvarivanja svih prava, potreba i interesa članova Udruge (dopunska školovanja, tečajevi, zapošljavanje, lista prioriteta za dodjelu stanova i stambenih kredita), posebice će se zalagati na donošenju propisa o pravima nositelja ratnih odličja i članova njihovih obitelji, te na dosljednoj primjeni svih zakonskih propisa o pravima branitelja i nositelja ratnih odličja,
4. Organizirati susrete i posjete sa drugim Udrugama iz zemlje i inozemstva,
5. Tijekom godine organizirati boravak uz popust u zimskim i ljetnim odmaralištima za članove Udruge i njihove obitelji,

6. Osigurati besplatne udžbenike i prijevoz za djecu članova Udruge i pravo na dječiji doplatak,

7. Organiziranje i sponzoriranje stručno forumske djelatnosti (stručni i znanstveni skupovi, okrugli stolovi, tribine), radi sprječavanja lažnog prikazivanja zbivanja u Domovinskom ratu,

8. Dodjela nagrada i priznanja zaslužnim čelnicima, članovima tijela, djelatnicima i članovima Udruge i ustrojbenih oblika za stručan, kvalitetan i pregalački rad.

Udruženje zastupa i predstavlja: Ivo Veselčić, predsjednik Udruge.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar „UDRUGA NOSITELJA RATNIH ODLIČJA HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE U TUZLANSKOJ ŽUPANIJI“ stiče svojstvo pravnog lica.

28

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-037482/17 od 8.12.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 87/17, dana 8.12.2017. godine, upisan je: Udruženje građana „Centar za zaštitu životne sredine“.

Skraćeni naziv udruženja je: UG „CZZS“.

Sjedište udruženja je: Živinice – Strašanj, Magistralni put b.b. (Auto Elegant).

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Pružanje podrške i zastupanje građana i udruženja u pitanjima iz oblasti životne sredine i održivog razvoja,
2. Pružanje stručne pomoći građanima, udruženjima i drugim pravnim subjektima u predmetima iz oblasti životne sredine i održivog razvoja,
3. Realizacija projekata, akcija, seminara, kampova, kampanja i drugih obika programskih aktivnosti,
4. Organizovanje ili podrška organizovanju konferencija, savjetovanja, predavanja, seminara, radionica, stručnih i drugih skupova u oblastima životne sredine i održivog razvoja,
5. Pružanje konsultantskih i drugih vrsta usluga iz domena životne sredine i održivog razvoja.

Udruženje zastupa i predstavlja: Mesud Muratović, predsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Udruženje građana „Centar za zaštitu životne sredine“ stiče svojstvo pravnog lica.

29

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-035075/17 od 27.11.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 88/17, dana 27.11.2017. godine, upisan je : Udruženje građana za društveni razvoj, ekologiju i turizam „Zeleno Jezero“ Prokosovići .

Skraćeni naziv udruženja je: UG „Zeleno Jezero“ Prokosovići.

Sjedište udruženja je: Dom kulture, Prokosovići bb, Lukavac.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. zaštita prirode, okoline i kulturno-historijskog naslijeđa kao osnovnih vrijednosti društva, upravljanje prirodnim resursima primjenom načela održivog razvoja, edukacija i razmjena informacija iz oblasti zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa,

2. edukacija javnosti putem održavanja tribina, predavanja, kongresa, seminara, radionica, poster prezentacija i izložbi u svrhu promicanja razvoja svijesti o potrebi očuvanja i promocije kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, te zaštite okoline,

3. organizacija akcija zaštite okoline i očuvanja prirode, izrada i provođenje programa poboljšanja kvaliteta okoline,

4. podrška inicijativama koje vode ka ekološkom i društvenom razvoju zajednice;

5. društvena kohezija, integracija i društveno uključivanje svih građana općine Lukavac;

6. podizanje nivoa znanja građana općine Lukavac i Tuzlanskog kantona o ekološkim pitanjima zajednice,

7. podizanje nivoa znanja građana općine Lukavac i Tuzlanskog kantona o obnovljivim izvorima energije,

8. podizanje nivoa znanja građana o značaju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa,

9. promovisanje suradnje između sva tri sektora društva: javne uprave, poslovnog sektora i neprofitnog sektora na jačanju ekološke svijesti,

10. promovisanje saradnje između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva s ciljem pružanja podrške ekološkoj revitalizaciji zajednica u općini Lukavac, s posebnim osvrtom na poštovanje ekoloških propisa i projekata iz oblasti ekologije, turizma i energetske efikasnosti,

11. promovisanje ekoloških standarda i pretpostavki koje će poboljšati status Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija,

12. organizovanje kampanja javnog zastupanja kroz projekte savjetovanja građana o ekološkim standardima i pravima,

13. animiranje građana da učestvuju u ekološkom životu općine Lukavac, naročito u okviru svoje zajednice;

14. kreiranje i koordinacija projekata koji afirmišu znanje iz oblasti zaštite i korištenja kulturne baštine i osposobljenosti organizacija i pojedinaca u toj oblasti,

15. animiranje građana da učestvuju u radu na zaštiti i promociji kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine, Tuzlanskog kantona, općine Lukavac, naročito u okviru svoje zajednice,

16. fokusiranje rada na programe, inicijative i kampanje s ciljem promovisanja principa održivog razvoja i zdravog okoliša;

17. rad na poboljšanju komunikacije između organizacija civilnog društva i uspostavi uspješnih modela saradnje;

18. internacionalizacija problema kojima se Udruženje bavi, naročito saradnja sa srodnim NVO u svijetu.

Udruženje zastupa i predstavlja: Dženan Aljukić predsjednik Udruženja, Lejla Memić dopredsjednik Udruženja i Denis Kovačević sekretar Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Udruženje građana za društveni razvoj, ekologiju i turizam „Zeleno Jezero“ Prokosovići stiče svojstvo pravnog lica.

30

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-036509/17 od 7.12.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 91/17, dana 7.12.2017. godine, upisan je : SAVEZ ZA SPORT I REKREACIJU OSOBA S INVALIDITETOM OPŠTINE LUKAVAC.

Skraćeni naziv udruženja je: SSROI O L .

Sjedište udruženja je: Lukavac, ul. Redžepa ef.Muminhodžića br. 12.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Podstiče, pomaže, organizuje, koordinira i učestvuje u ostvarivanju aktivnosti na otkrivanju i evidentiranju osoba s invaliditetom bez obzira, na uzrok i nastanak invalidnosti, dob, spol, vjersku i nacionalnu pripadnost i njihovom organizovanju u sferi ostvarivanja ljudskih prava, i prava manjina, socijalno obespravljenih i siromašnih kroz bavljenje sportom i rekreacijom,
2. Preispituje uslove iz oblasti socijalne zaštite, ljudskih prava, tradicije, religije, kulture, sporta i ekologije, a koja se tiču svih građana, samim tim i osoba s invaliditetom,
3. Stara se o rješavanju problema, i pojava, socio-ekonomskog položaja osoba s invaliditetom, na osnovu rezultata, ispitivanja i istraženih radova, organizovanju izučavanja uzroka i posljedica invalidnosti i publikuje rezultate radi planiranja i ostvarenja sportske aktivnosti i rekreacije,
4. Predlaže i obrazlaže sistematska rješenja za unapređenje ili uspostavljanje određenih oblika zaštite shodno posebnim i specifičnim potrebama osoba s invaliditetom radi poboljšanja uslova, podstiče proširenje obima ostvarenja socijalnih prava, povlastica, olakšica i pogodnosti koje doprinose kvalitetu življenja osoba s invaliditetom, a sve kroz sportske aktivnosti i rekreaciju,
5. Prati iskustva, iz oblasti rehabilitacije i podstiče stvaranje uslova za rehabilitaciju i integraciju osoba s invaliditetom u amaterskim i profesionalnim sportovima,
6. Prati zaposlenost i podstiče zapošljavanje, pomaže siromašnim i socijalno ugroženim, organizuje i prati rezultate istraživanja mogućnosti rada i zapošljavanja na određenim poslovima u odgovarajućim tehnologijama, predlaže ostvaranje i opremanje radnih mjesta za zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom, a bavljenje sportom i rekreacijom doprinosi boljem radnom elanu i ostvarenju radnih zadataka,
7. Upućuje na stručnu i drugu pomoć za pravilan odgoj djece kako bi se kroz sport i rekreaciju zaustavila tendencija porasta invalidnosti,
8. Organizuje odmor i rekreaciju, razvija i sprovodi sportske i druge aktivnosti za potrebe članstva, djece, omladine, starijih i iznemoglih lica,
9. Pomaže udruženjima i članicama na ostvarenju uslova za njihov rad,
10. Objavljuje publikacije o obilježavanju jubilarnih godišnjica, objavljuje rezultate istraživanja i materijale sa stručnih savjetovanja o oblicima bavljenja sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom,
11. Prikuplja pomoć i donacije distribuirajući članstvu Saveza u skladu sa utvrđenom namjenom donatora, vodeći strogo račun o potrebama članica Saveza u njihovom bavljenju sportskim i rekreativnim aktivnostima.

Udruženje zastupa i predstavlja: Sabahudin Kasumović, predsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar SAVEZA ZA SPORT I REKREACIJU OSOBA S INVALIDITETOM OPŠTINE LUKAVAC stiče svojstvo pravnog lica.

31

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-037480/17 od 8.12.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 92/17, dana 8.12.2017. godine, upisan je: Udruženje građana Čuvari prirode.

Skraćeni naziv udruženja je: UG Čuvari prirode.

Sjedište udruženja je: Živinice, Magistralni put b.b., Strašan, AUTO ELEGANT.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Podrška inicijativama koje vode ka ekološkom i društvenom razvoju zajednice;
2. Društvena kohezija, integracija i društveno uključivanje svih građana Tuzlanskog kantona;
3. Podizanje nivoa znanja građana Tuzlanskog kantona o ekološkim pitanjima zajednice;
4. Podizanje nivoa znanja građana Tuzlanskog kantona o obnovljivim izvorima energije;
5. Promovisanje suradnje između sva tri sektora društva: javne uprave; poslovnog sektora i neprofitnog sektora na jačanju ekološke svijesti;
6. Promovisanje suradnje između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva s ciljem pružanja podrške ekološkoj revitalizaciji zajednica u Tuzlanskom kantonu s posebnim osvrtom na poštovanje ekoloških propisa i projekata iz oblasti ekologije, turizma i energetske efikasnosti;
7. Fokusiranje rada na programe, inicijative i kampanje s ciljem promovisanja principa održivog razvoja i zdravog okoliša;
8. Rad na poboljšanju komunikacije između organizacija civilnog društva i uspostavi uspješnih modela suradnje;
9. Internacionalizacija problema kojima se Udruženje bavi, naročito suradnja sa srodnim NVO u svijetu.

Udruženje zastupa i predstavlja: Jusuf Butković, predsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Udruženja građana Čuvari prirode stiče svojstvo pravnog lica.

32

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-036711/17 od 12.12.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 93/17, dana 12.12.2017. godine, upisano je: Kulturno-umjetničko društvo „Sloga“ Miričina.

Skraćeni naziv udruženja je: KUD „SLOGA“.

Sjedište udruženja je: Miričina bb, 75329 Miričina.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. unapređenje i razvoj muzičko-scenskog amaterizma,
2. čuvanje, njegovanje i razvijanje kulturne i tradicijske baštine te ostalih folklornih i etnografskih sadržaja,
3. permanentno izučavanje narodnih običaja, sakupljanje, bilježenje i dramsko izvođenje,
4. okupljanje djece, omladine i građana u radu na kulturno-umjetničkom polju,
5. pripremanje i javno izvođenje kulturno-umjetničkih programa na prigodnim, svečanim, dobrotvornim, privrednim i takmičarskim nastupima,
6. učestvovanje na smotrama s folklornim, muzičkim, pjevačkim i drugim oblicima scenskog izražavanja kulturno-umjetničkog amaterizma u zemlji i inostranstvu,
7. suradnja sa srodnim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu,
8. razmjena programa s drugim društvima u zemlji i inostranstvu,
9. nabavka i održavanje opreme, narodnih nošnji, instrumenata i inventara,
10. stručno i profesionalno osposobljavanje članova koji će odgajati mlađe naraštaje u njegovanju kulturno-umjetničke baštine,
11. organizovanje manifestacija, izložbi i predavanja,
12. promotivne djelatnosti vezane za rad Društva, propaganda i popularizacija kulturno umjetničkog rada,

13. organizovanje izleta i druženja članova radi upoznavanja sa značajnim povijesnim, kulturnim i vjerskim mjestima i spomenicima kao i posebno vrijednim prirodnim ljepotama,

14. obavljanje drugih redovnih djelatnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom.

Udruženje zastupa i predstavlja: Hasib Kovačević, predsjednik Društva.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Kulturno-umjetničko društvo „Sloga“ Miričina, stiče svojstvo pravnog lica.

33

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-036058/17 od 14.12.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 95/17, dana 14.12.2017. godine, upisano je: Dobrovoljno vatrogasno društvo Sapna.

Sjedište udruženja je: Sapna, ul. 206. Viteške brigade bb.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. okupljanje i organizovanje članstva i usklađivanje njihove aktivnosti u cilju unapređenja zaštite od požara,
2. stručno osposobljavanje članova za gašenje požara i vršenje određenih poslova u oblasti zaštite od požara,
3. sprovođenje primarne zaštite u cilju sprečavanja izbijanja požara, vršenjem požarno-preventivne djelatnosti,
4. gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i drugim nesrećama,
5. analiziranje stanja zaštite od požara na području djelovanja Društva i u okviru svojih prava davanje prijedloga i mišljenja za unapređenje zaštite od požara,
6. organizovanje svih vidova vaspitnog obrazovanja, propagandne i informativne djelatnosti u oblasti zaštite od požara,
7. propagiranje dobrovoljnog vatrogastva,
8. obrazovanje dobrovoljne vatrogasne jedinice i staranje o njenoj opremljenosti za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara,
9. saradnja sa privrednim subjektima, mjesnim zajednicama, organima uprave, obrazovnim institucijama, sredstvima javnog informisanja, udruženjima i drugim organizacijama radi unaprjeđivanja vatrogastva i zaštite od požara,
10. organizovanje smotri, vježbi, takmičenja, susreta i drugih manifestacija vatrogasnog članstva,
11. razvijanje društvene aktivnosti za zadovoljenje potreba članstva (kulturne, zabavne, sportske i druge aktivnosti),
12. vođenje određenih evidencija o članstvu Društva, o plaćanju članarine, matične knjige, o odlikovanjima i drugim priznanjima i unapređenjima članova i evidenciju intervencija vatrogasne jedinice na požarima i dr.
13. dodjeljivanje pohvala, nagrada i druga priznanja, u okviru svojih prava, za posebne zasluge u oblasti zaštite od požara i vatrogastva,
14. organizacija i provedba drugih aktivnosti potrebnih za ostvarivanje ciljeva društva i
15. održavanje i ispitivanje aparata za početno gašenje požara.

Udruženje zastupa i predstavlja: Enes Omerović, predsjednik Upravnog odbora i Čamil Ahmetović, predsjednik Skupštine.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Dobrovoljno vatrogasno društvo Sapna stiče svojstvo pravnog lica.

34

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-035982/17 od 18.12.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 96/17, dana 18.12.2017. godine, upisano je: UDRUŽENJE PRIJATELJA DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA I OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA „Dijete je cijeli svijet“.

Sjedište udruženja je: Kladanj, ul. Avdage Hasića br. 11.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Upoznavanje organa, organizacija i institucija u BiH s problemom, poteškoćama, potrebama i mogućnostima djece bez roditeljskog staranja i osoba sa posebnim potrebama i mogućnostima djece bez roditeljskog staranja i osoba sa posebnim potrebama u njihovom svakodnevnom životu,
2. Iniciranje i pomaganje aktivnosti i mjera za unapređenje života unutar institucija za odgoj i vaspitanje, školovanje, osposobljavanje i socijalizaciju unutar društva djece bez roditeljskog staranja i djece i omladine sa posebnim potrebama,
3. Organizovanje kreativnih radionica, socijaliziranje i integracija u društvu, zapošljavanje i pomaganje u navikavanju na život izvan ustanove,
4. Sveobuhvatno i potpuno sagledavanje problema djece bez roditeljskog staranja i osoba sa posebnim potrebama, posebno njihovog socijalnog i psihičkog stanja,
5. Informisanje javnosti putem legalnih sredstava javnog informisanja (štampa, radio, televizija, javne tribune, internet stranica i dr.) o svim pitanjima i problemima djece bez roditeljskog staranja i osoba sa posebnim potrebama,
6. Pribavljanje sredstava za pomoć djeci bez roditeljskog staranja i osoba sa posebnim potrebama u svim vidovima pomoći, a naročito novčanih sredstava, hrana, obuće, odjeće, higijenskih sredstava i protetskih pomagala i drugih potreba ovih osoba i njihovih porodica, na način i iz izvora utvrđenih ovim Statutom,
7. Organizovanje radno-terapeutskih kreativnih radionica za rehabilitaciju djece bez roditeljskog staranja i osoba sa posebnim potrebama u cilju veće društvene angažiranosti,
8. Organizovanje rehabilitacionih radionica za izradu određenih proizvoda i za vršenje usluga pravnim i fizičkim licima u kojima će se zapošljavati, odnosno radno angažovati punoljetna djeca bez roditeljskog staranja i osobe sa posebnim potrebama, pod neposrednim nadzorom i uz neposrednu pomoć nastavnika i drugih stručnih i kvalifikovanih osoba,
9. Pribavljanje, razmjena, proizvodnja i prodaja svih vrsta roba koje služe ostvarivanju programskih ciljeva i djelatnosti Udruženja, a u skladu sa propisima,
10. Praćenje i proučavanje propisa od interesa za ovu populaciju, te aktivnosti pri donošenju takvih propisa i njihovim izmjenama i dopunama, a naročito iz oblasti socijalne zaštite, zdravstvenog, penzijskog, invalidskog osiguranja i sl.,
11. Druge aktivnosti koje su od značaja za ostvarivanje programskih ciljeva i djelatnosti Udruženja,
12. Podrška samostalnom stanovanju.

Udruženje zastupa i predstavlja: Ernad Torlak, predsjednik Udruženja i Alma Smajić, zamjenik predsjednika Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar UDRUŽENJE PRIJATELJA DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA I OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA „Dijete je cijeli svijet“ stiče svojstvo pravnog lica.

35

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-036083/17 od 19.12.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 97/17, dana 19.12.2017. godine, upisan je: Savez građana oboljelih od Poliomyelitisa, cerebralne paralize, paraplegije, povreda mozga i kičmene moždine Tuzlanskog kantona.

Skraćeni naziv udruženja je: SGPCPPMKTK.

Sjedište udruženja je: Lukavac, ul. Kruševica bb.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Podstiče, pomaže, organizuje, koordinira i učestvuje u ostvarivanju aktivnosti na otkrivanju i evidentiranju osoba s invaliditetom bez obzira na uzrok i nastanak invalidnosti, oboljenja, dob spol, vjersku i nacionalnu pripadnost i njihovom organizovanju u sferi ostvarivanja ljudskih prava i prava manjina, socijalno obespravljenih i siromašnih,

2. Preispituje uslove iz oblasti socijalne zaštite, ljudskih prava, tradicije, religije, kulture, sporta i ekologije, a koja se tiču svih građana, samim tim osoba s invaliditetom i oboljelih od Poliomyelitisa, cerebralne paralize, paraplegije, povreda mozga i kičmene moždine,

3. Obezbeđuje uslove za ocjenu stanja, dijagnozu uzroka gubitka, ili oštećenja organizma,

4. Stara se o rješavanju problema i pojava socio-ekonomskog položaja osoba s invaliditetom, na osnovu rezultata ispitivanja i istraživačkih radova, organizovanju izučavanja uzoraka i posljedica invalidnosti i publikuje rezultate radi planiranja i ostvarivanja prevencije,

5. Predlaže i obrazlaže sistemski rješenja za unapređenje ili uspostavljanje određenih oblika zaštite shodno posebnim i specifičnim potrebama oboljelih od Poliomyelitisa, cerebralne paralize, paraplegije, povreda mozga i kičmene moždine, radi poboljšanja uslova, podstiče proširenje obima ostvarenja socijalnih prava, povlastica, olakšica i pogodnosti koje doprinose kvalitetu življenja,

6. Prati iskustva, iz oblasti rehabilitacije i podstiče stvaranje uslova za rehabilitaciju i integraciju osoba s invaliditetom u svim društvenim sferama,

7. Prati zaposlenost i podstiče zapošljavanje, pomaže siromašnim i socijalno ugroženim, organizuje i prati rezultate istraživanja mogućnosti rada i zapošljavanja na određenim poslovima u odgovarajućim tehnologijama, predlaže ostvarenje i opremanje radnih mjesta za zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom. Daje savjete nezaposlenim i pruža pomoć pri zapošljavanju i pomaže zaposlenim osobama s invaliditetom da ostvare svoja prava iz radnog odnosa,

8. Upućuje na stručnu i drugu pomoć za pravilan odgoj djece oboljelih od Poliomyelitisa, cerebralne paralize, paraplegije, povreda mozga i kičmene moždine,

9. Organizuje i usmjerava ostvarenje kulturno-informativne djelatnosti, prati naučno-tehnološka dostignuća i nabavlja pomagala za osobe s invaliditetom,

10. Organizuje odmor i rekreaciju, razvija i sprovodi sportske i druge aktivnosti, za potrebe članstva, djece, omladine, starijih i iznemoglih lica,

11. Pomaže udruženjima i članicama na ostvarenju uslova za njihov rad,

12. Objavljuje publikacije o obilježavanju jubilarnih godišnjica, objavljuje rezultate istraživanja i materijale sa stručnih savjetovanja o oblicima zaštite osoba s invaliditetom,

13. Prikuplja pomoć i donacije, distribuira članstvu Saveza u skladu sa utvrđenom namjerom donatora, vodeći strogog računa o potrebama članica Saveza.

Udruženje zastupa i predstavlja: Elvir Ćorhodžić, predsjednik Saveza.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Savez građana oboljelih od Poliomyelitisa, cerebralne paralize, paraplegije, povreda mozga i kičmene moždine Tuzlanskog kantona stiče svojstvo pravnog lica.

36

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-038198/17 od 21.12.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 98/17, dana 21.12.2017.godine, upisano je: Udruženje LIBERO.

Skraćeni naziv udruženja je: ULIBERO.

Sjedište udruženja je: Dom kulture, Donje Vukovije, 75265 Tojšići – Kalesija.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Razvijanje projekata na temu ljudskih prava,
2. Realizacija projekata edukativnog karaktera (edukacija građanstva)

3. Organizacije edukativnih kampova za mlade, seminara, radionica...

4. Organizacija, produkcija i realizacija sportsko-rekreativnih aktivnosti za građanstvo,

5. Realizacija umjetničkih projekata iz dramske umjetnosti (pozorišne predstave za građanstvo, organizacija dramskih festivala i drugo) u skladu sa zakonom,

6. Realizacija umjetničkih projekata iz muzičke umjetnosti (organizovanje koncertnih manifestacija, programa, i radionica) u skladu sa zakonom,

7. Realizacija umjetničkih projekata iz književne umjetnosti (promocije, izdavaštvo, konferencije pisaca, književni sususreti) u skladu sa zakonom,

8. Realizacija umjetničkih projekata iz likovnih umjetnosti (izložbe, fotokonkursi),

9. Realizacija projekata iz multimedijalne umjetnosti (iz radiofonske umjetnosti i filmske umjetnosti, video produkcija – izrada promo i video spotova) u skladu sa zakonom,

10. Edukacija građanstva i realizacija projekata na temu ekologije, zdrave životne sredine i zdravstva (mentalno i fizičko zdravlje)

11. Edukacije građanstva i realizacija usluga marketiških djelatnosti – dizajn, branding izrade promo materijala, brošura, pružanje intelektualnih usluga, izrade grafičkih priprema u skladu sa zakonom,

12. Organizacija manifestacija: događaji kulturno – zabavne prirode, u skladu sa zakonom,

13. Realizacija projekata koji se bore protiv krijumčarenja i otuđivanja umjetnina,

14. Realizacija projekata koji se bore protiv korupcije i nedemokratskih pokreta,

15. Osnivanje internet portala – magazina, kulturno zabavnog karaktera,

16. Edukacija mladih i obavljanje poslova: Web development – Web inženjering, software development – software inženjering, Održavanje računarskih sistema i mreža (OS Windows, MS Office paket, programski jezici), Dizajn web stranica, graf. dizajn u skladu sa zakonom,

17. Ostvarivanje partnerstava, sponzorstava i donacija sa lokalnom zajednicom, federalnim i kantonalnim ministarstvima, akreditovanim ambasadama u BiH, internacionalnim organizacijama, korporacijama, firmama, fondacijama, kako u inostranstvu tako i u BiH,

18. Ostvarivanje seminara u cilju edukacije građana o značaju efikasnijeg korištenja potrošnje energije, samim tim djelujući na njihovu savjest o potrebi čuvanja okoliša u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom,

19. Rad na okupljanju i povezivanju mladih ljudi iz zemlje i inostranstva koji se, kroz svoje obrazovanje ili profesionalni angažman, bave raznim društvenim aktivnostima sa ciljem razvoja saradnje u realizaciji projekata iz raznih oblasti od interesa udruženja,

20. Pomaže internet promociju energetske efikasnosti kao značajnog načina za smanjenje proizvodnje štetnih gasova i negativnog uticaja na okolinu,

21. Zalaganje za provođenje programa i pilot projekte iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije,

22. Pomoć i podrška u implementaciji projekata sa područja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti (građevinarstvo, industrija, sektor, nekomercijalnih usluga, malo i srednje poduzetništvo i dr.),

23. Pomoć i podrška u kreiranju strategija i provođenju konkretnih akcija iz oblasti energetske efikasnosti koje provode organi uprave i institucije na svim nivoima,

24. Razmjena iskustva i saradnja sa fondacijama, obrazovnim ustanovama, preduzećima, javnim institucijama te istim ili sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu,

25. Zalaganje za zaštitu okoline,

26. Implementacija projekata prekogranične saradnje, entitetske saradnje,

27. Razvijanje kutlure dijaloga,

28. Zaštita prava žena,

29. Organizacija internih i eksternih radionica, seminara i manifestacija različitih ekonomskih tema kako bi na što bolji način podignula razinu finansijske pismenosti i poduzetničke klime.

Udruženje zastupa i predstavlja: Mehmed Imamović, predsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Udruženje LIBERO stiče svojstvo pravnog lica.

37

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1- 05-037855/17 od 22.12.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 99/17, dana 22.12.2017. godine, upisano je udruženje: "Centar za usavršavanje mladih – pokrenite.se".

Skraćeni naziv: „pokrenite.se“.

Sjedište udruženja je: Ul. Mitra Trifunovića Uče 7, Tuzla

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. proučavanje i praćenje tržišta rada u cilju osposobljavanja potrebnih kadrova,
2. ostvarivanje saradnje sa sličnim udruženjima i drugim organima i organizacijama u zemlji i inozemstvu,
3. promocija marketing misije i ciljeva udruženja,
4. izdavanje novina, brošura, časopisa, skripti i ostalih publikacija u skladu sa zakonom,
5. poslovna saradnja sa privrednim društvima s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa,
6. istraživanje i analiza tržišta javnog mnijenja,
7. poslovno planiranje i obuke,
8. pristup stranim tržištima, umrežavanje sa potencijalnim partnerima,
9. prikupljanje i evidencija statističkih podataka od zajedničkog interesa za članove i korisnike udruženja,
10. zastupanje članova i korisnika udruženja na lokalnim i međunarodnim skupovima,
11. organizovanje i promocija evenata i skupova sa ciljem promovisanja ciljeva i misije udruženja,

12. obavljanje drugih poslova i aktivnosti u okviru udruženja u skladu sa zakonom.

Udruženje zastupa i predstavlja: Fahrudin Baluković, predsjednik Upravnog odbora, Seudin Baluković, zamjenik predsjednika Upravnog odobora i Sandra Hurtić, direktor.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar „Centar za usavršavanje mladih – pokrenite.se“ stiče svojstvo pravnog lica.

38

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-037143/17 od 27.12.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 100/17, dana 27.12.2017. godine, upisano je: UDRUŽENJE GRAĐANA AURA BUKINJE.

Skraćeni naziv udruženja je: UG AURA BUKINJE.

Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Branilaca Tuzle broj 1, Bukinje.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Okupljanje osoba koje se zalažu za zaštitu životne sredine,
2. Unapređenje životne sredine,
3. Podizanje i razvijanje ekološke svijesti i očuvanje životne sredine,
4. Aktivnosti na očuvanju i njegovanju životne sredine,
5. Borba protiv svih vidova diskriminacije u kontekstu ostvarivanja ekoloških prava,
6. Organizovanje savjetovanja, seminara, edukativnih kurseva, predavanja radi bolje zaštite životne sredine,
7. Podrška inicijativa koje vode ka ekološkom i drugom razvoju životne zajednice,
8. Promovisanje saradnje između sva tri sektora društva: javne uprave, poslovnog sektora i neprofitnog sektora na jačanju ekološke svijesti,
9. Razmjena iskustava sa istim i sličnim udruženjima i dr. nevladinim organizacijama.

Udruženje zastupa i predstavlja: Azra Zahirović, predsjednik Udruženja i Ana Jozeljić, potpredsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar UDRUŽENJE GRAĐANA AURA BUKINJE stiče svojstvo pravnog lica.

39

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-038269/17 od 27.12.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 101/17, dana 27.12.2017. godine, upisano je: EKOLOŠKO-TURISTIČKI POKRET „Konjuh“ Banovići.

Skraćeni naziv udruženja je: EKOPOKRET KONJUH BANOVIĆI.

Sjedište udruženja je: Ul. Alije Dostovića br. 3, Banovići.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Razvoj turizma i unaprjeđenje biološke raznolikosti,
2. Zaštita i unaprjeđenje kvaliteta okoliša,
3. Jačanje i razvoj ekološko-turističke svijesti,
4. Razvoj ekološkog turizma i zaštićenih područja,
5. Gastroedukacija, razvoj turističke ponude i zdrave hrane,
6. Ekološko-turističke edukacije, stručne skupove, sajmove, savjetovanja, seminare i slično,
7. Turističko ekološki programi i manifestacije,
8. Uređenje izletišta i izvorišta voda,
9. Sprovođenje Arhuske konvencije u BiH,
10. Jačanje kapaciteta i organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite okoliša/životne sredine,
11. Aktivno učešće u donošenju odluka i javnih politika iz oblasti okoliša/životne sredine,
12. Aktivno učešće u procesu evropskih integracija,
13. Učešće u tijelima i radnim grupama koje formiraju nadležni organi na državnom i lokalnom nivou,
14. Javni angažman i ekološki i turistički aktivizam,
15. Rad sa mladima i promovisanje volonterizma,
16. Unaprjeđenje transparentnosti rada nadležnih institucija iz oblasti okoliša/životne sredine,
17. Monitoring implementacije zakona i strateških dokumenata,
18. Zalaganje za čiste tehnologije i zelena radna mjesta,
19. Primjena i promovisanje principa održivog razvoja,
20. Usvajanje i promovisanje evropskih i globalnih standarda iz oblasti okoliša/životne sredine,
21. Saradnja i partnerstvo vladinog, civilnog i biznis sektora,
22. Regionalno i međunarodno umreženje sa organizacijama civilnog društva,
23. Izdavačka djelatnost, katalogi edukativni materijal, turistička signalizacija i slično, u skladu sa Zakonom,
24. Saradnja sa javnim ustanovama-škole, univerziteti, vrtići, turistička zajednica, ministarstva i drugim organizacijama u BiH i inostranstvu.

Udruženje zastupa i predstavlja: Aldijana Saletović, predsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar EKOLOŠKO-TURISTIČKI POKRET „Konjuh“ Banovići stiče svojstvo pravnog lica.

40

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-038368/17 od 29.12.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 102/17, dana 29.12.2017. godine, upisano je: „UDRUŽENJE GRAĐANA DŽEBER“ ZUKIĆI.

Skraćeni naziv udruženja je: UGDŽŽ.

Sjedište udruženja je: Zukići, 75272 Đurđevik.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Razvoj i afirmacija kulturnih i historijskih dobara,
2. Promocija vjerskog turizma,
3. Zaštita i čuvanje tradicije ovog kraja,
4. Održavanje tribina, okruglih stolova i drugih sličnih manifestacija,
5. Organizacija i realizacija programa i edukacija u raznim oblastima,
6. Okupljanje svih zainteresiranih za afirmaciju i njegovanje kulturne i historijske baštine,
7. Organiziranje tribina, javnih rasprava, seminara, simpozija i drugih kulturnih manifestacija,

8. Izdavanje brošura, časopisa, monografija i ostalih publikacija u skladu sa Zakonom,
9. Rad na poboljšanju infrastrukturnih uslova,
10. Podrška projektima i aktivnostima koji podstiču pozitivnu klimu za poboljšanje uslova života,
11. Druge aktivnosti i poslovi vezani za članove udruženja,

Udruženje zastupa i predstavlja: Ibrahim Tursunović, predsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar „UDRUŽENJE GRAĐANA DŽEBER“ ZUKIĆI stiče svojstvo pravnog lica.

41

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-038692/17 od 10.1.2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 103/18, dana 10.1.2018. godine, upisano je: UDRUŽENJE GRAĐANA CENTAR ZA SAVREMENA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA.

Skraćeni naziv udruženja je: UG CSBI.

Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Slavinovičkog odreda 1992. Br. 21.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Predstavljanje i tumačenje savremene biologije,
2. Afirmacija i unaprjeđenje naučno istraživačkog rada na polju savremene biologije,
3. Podizanje svijesti i edukacija o važnosti savremene biologije,
4. Razvijanje različitih oblika saradnje sa drugim Udruženjima i relevantnim institucijama u okruženju (zemlji i inostranstvu),
5. Organizovanje naučnih i stručnih kongresa, konferencija (domaćih i stranih), okruglih stolova, simpozija, tribina, promocija, studijskih i istraživačkih putovanja, razmjena iskustava sa istraživačima u zemlji i inostranstvu, kao i izvođenje naučno-istraživačkih projekata samostalno i/ili sa drugim Udruženjima i relevantnim institucijama.

Udruženje zastupa i predstavlja: Amela Jusić, Izvršni direktor Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar UDRUŽENJE GRAĐANA CENTAR ZA SAVREMENA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA stiče svojstvo pravnog lica.

42

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-000442/18 od 15.1.2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 104/18, dana 15.1.2018. godine, upisano je: Udruženje za sport, edukaciju i rekreaciju „BREZIK“.

Skraćeni naziv udruženja je: „Brezik“.

Sjedište udruženja je: Drafići bb, Gračanica.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. provoditi program sportske rekreacije,
2. razvija i njeguje međusobnu solidarnost među članovima i ostalim,
3. okupljati djecu, mlade i odrasle građane u cilju razvoja sporta i sportske kulture,
4. organizirati škole fudbala, košarke, rukometa, odbojke, tenisa i slično za djecu i omladinu,
5. organizirati sportska takmičenja i učestvovati u sportskim takmičenjima,
6. organizirati prigodne turnire sportsko-rekreacijske i kulturno-zabavne priredbe,
7. izgrađivati i poticati na očuvanje životne sredine,
8. razvijati ekološku kulturu i ponašanje, kulturu življenja i stanovanja,
9. brinuti za izgled naselja, mjesta stanovanja,
10. organizirati akcije čišćenja i uređivanja naselja,
11. saradivati sa drugim istovrsnim udruženjima i organizacijama,
12. obavljati i druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom,
13. da razvija afirmaciju sporta i sportskih vrijednosti u gradu i kantonu.

Udruženje zastupa i predstavlja: Almir Mulavdić, predsjednik Upravnog odbora, Vehid Osmanhodžić, potpredsjednik Upravnog odbora i Muhidin Klokić, sekretar Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Udruženje za sport, edukaciju i rekreaciju „BREZIK“ stiče svojstvo pravnog lica.

43

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-000587/18 od 15.1.2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 105/18, dana 15.1.2018. godine, upisano je: Udruženje „ZMAJEVO SRCE“

Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Radojke Lakić br. 4.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Afirmacija starih zanata i stvaranje kreativnog stvaralaštva kod članova i pristalica Udruženja, sa težištem na: kreativne radionice, dizajniranje, radionice umjetničkih zanata, drveta, tekstila, prirodnih materijala i sl.
2. Uticanje na zaštitu i očuvanje kulturnog naslijeđa kroz projekte rehabilitacije i očuvanja kulturno – historijskih vrijednosti,
3. Podsticanje i pomoć građanima pri razvijanju samostalnog poduzetništva u oblasti starih zanata i domaće radinosti,
4. Promocija i uticanje na razvoj mikro ili malog biznisa (proizvodnih i /ili uslužnih djelatnosti) u skladu sa zakonom,
5. Razvoj koncepata i sprovođenje programa inkluzivne neformalne edukacije iz oblasti umjetnosti, dizajna, digitalnih i grafičkih komunikacija, a kroz forme savjetovanja, seminara, treninge, radionica, omladinske razmjene, građanske participacije, internet komunikacije, video aktivizam i dr.,
6. Organizacija kongresa, foruma, okruglih stolova i sličnih tematskih skupova,
7. Podsticaj mladih u sferi nauke, kulture, umjetnosti i sporta,
8. Promocija kulturnih različitosti i unapređenje tolerancije i međuetničke saradnje,
9. Pružanje podrške i učešće u implementaciji, monitoringu i evaluaciji projekata koje finansiraju domaće i strane vladine i nevladine organizacije i institucije,
10. Međusobno povezivanje članova radi zaštite i promoviranja interesa članova i pružanje stručne pomoći malim privrednicima u realizaciji njihovih poslovnih programa, sve vezano za oblast starih zanata, u skladu sa zakonom,

11. Pružanje stručne podrške i pomoći članovima Udruženja u različitim oblastima i djelatnostima,

12. Doprinos stvaranju pravnog okvira i uklanjanju barijera za nesmetan socio-ekonomski razvoj i razvoj tržišne ekonomije sa ciljem uključivanja BiH u evropske integracije,

13. Razvoj i unapređenje sektora malih i srednjih preduzeća kroz organizovanje edukativnih sadržaja za poduzetnike, poslovno povezivanje, informativno-promotivne aktivnosti, pružanje pomoći u usvajanju i primjeni ekoloških standarda i standarda kvaliteta, zatim kroz promociju privrednog ambijenta i mogućnosti investiranja, izgradnju ekonomske infrastrukture, te organizovanje učesnika na tržištu,

14. Implementacija i promocija projekata za zaštitu životnog okoliša, turizma, sporta i kulture, te razvoj ekološke svijesti i podsticanje građana na aktivno sudjelovanje u tim projektima,

15. Promocija mladih talenata, umrežavanje mladih kreativaca podsticanje mladih na kreativno izražavanje, promocija obrazovanja,

16. Organizovanje kulturno-umjetničkih, zabavnih, sportskih i animacijskih programa (takmičenja, druženja, koncerti, izložbe i sl.) u skladu sa zakonom,

17. Organizacija koncerata, priredbi, sportskih manifestacija, u skladu sa zakonom,

18. Pružanje reklamnih i marketinških usluga, u skladu sa zakonom,

19. Pripremanje i produkcija publicističkih, video i audio kreacija Udruženja ili vanjskih saradnika udruženja, u skladu sa zakonom,

20. Izrada i izdavanje publikacija, filmova, brošura i drugog edukativnog propagandnog materijala koji će biti u funkciji ciljeva Udruženja i podrška ciljnim grupama Udruženja,

21. Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi ostvarivanja ciljeva postojanja udruženja, sukladno zakonu.

Udruženje zastupa i predstavlja: Azur Berbić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona .

Danom upisa u Registar Udruženje „ZMAJEVO SRCE“ stiče svojstvo pravnog lica.

44

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-000682/18 od 15.1.2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 106/18, dana 15.1.2018. godine, upisan je: MOTO KLUB „ZMAJ 1974“.

Skraćeni naziv udruženja je: MK „ZMAJ 1974“.

Sjedište udruženja je: Gradačac, ul. Siniše Mlinarevića bb.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. okupljanje ljubitelja motociklizma radi rekreacije i druženja;

2. promovisanje amaterizma u cilju ispoljavanja sposobnosti i aktivnosti u oblasti motociklizma,

3. organizovanje, u okviru svojih mogućnosti, manifestacija nacionalnog i međunarodnog karaktera i učešće na motociklističkim susretima i priredbama radi međusobnog druženja i druženja sa članovima drugih klubova;

4. razvijanje tehničke kulture među mladim generacijama, te unapređenje vještine upravljanja motociklom u cilju povećanja stepena bezbjednosti u saobraćaju na putevima;

5. edukacija i posebna briga za članove mladih kategorija 6. obezbjeđenje, vlastitim djelovanjem, materijalnih sredstava za nastupe članova kluba na moto manifestacijama u zemlji i inostranstvu;

7. širenje drugarstva i solidarnosti kao i izgradnja humanih odnosa, te aktivno učešće u razvijanju kolegijalnosti;

8. organizovanje i razvijanje raznih oblika amaterskog rada i edukacije članova u segmentima vezanim za djelatnost udruženja;

9. odavanje priznanja članovima za uspješan rad i angažovanje u automoto klubu;

10. organizovanje i učešće u svim akcijama koje promovišu borbu protiv narkomanije i drugih oblika društveno štetnog ponašanja;

11. organizovanje i učešće u humanitarnim akcijama i ostalim društveno korisnim aktivnostima;

12. promocija i zaštita okoline,

13. promocija i zaštita tolerancije kao ljudskih prava djece i omladine u građanskom društvu,

14. drugi ciljevi i zadaci od posebnog interesa za popularizaciju automobilizma i motociklizma i povećanju bezbjednosti u saobraćaju.

Udruženje zastupa i predstavlja: Siniša Baković, predsjednik Udruženja i Adnan Šaldić, zamjenik predsjednika Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar MOTO KLUB „ZMAJ 1974“ stiče svojstvo pravnog lica.

45

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-038714/17 od 15.1.2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 107/18, dana 15.1.2018. godine, upisano je: Udruženje građana „Trkački rekreativni klub Živinice“.

Skraćeni naziv udruženja je: UG „TRK Živinice“.

Sjedište udruženja je: Živinice, ul. I marta br. 12 d.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Promocija trčanja u gradu i okolini, kao i afirmacija zdravog načina života,

2. Omasovljavanje trkačkog pokreta i uključivanje novih članova i njihova priprema za trke bilo u državi, bilo van nje,

3. Izgradnja atletske staze, uređenje postojećih površina koje su pogodne za trčanje i ostale sportske aktivnosti,

4. Organizovanje zajedničkih treninga i edukacija novih članova,

5. Zajednički odlasci na utrke i promocija našeg grada na takmičenjima,

6. Oranizovanje zvanične ulične trke u gradu koja bi postala tradicija,

7. Provođenje drugih aktivnosti potrebnih radi ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja, u skladu sa zakonom.

Udruženje zastupa i predstavlja: Mirza Bajrić, predsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Udruženje građana „Trkački rekreativni klub Živinice“ stiče svojstvo pravnog lica.

46

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-001545/18 od 23.1.2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 108/18, dana 23.1.2018. godine, upisano je: Udruženje mladih „Labud“.

Skraćeni naziv udruženja je: UM Labud.

Sjedište udruženja je: JU Centar za kulturu – Titova bb, Dom kulture 75300 Lukavac.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Jačanje uključenja mladih u društveni život zajednice,

2. Širenje ideje omladinskog aktivizma, volontiranja i pokretanje volonterskih aktivnosti,

3. Promocija rada s mladima i omladinskog rada,

4. Popularizacija i širenje svijesti o značaju rada sa mladima i pristupu mladima,

5. Poboljšanje uvjeta života mladih ljudi u BiH i Općini Lukavac,

6. Organizovanje naučnih, kulturnih, humanitarnih, intelektualnih, istraživačkih i sportskih programa i aktivnosti,

7. Promocija i razvoj sporta, kulture, umjetnosti, obrazovanja i drugih sfera života od interesa za mlade,

8. Zagovaranje slobode govora i izražavanja kroz širenje tolerancije i učenje bolje komunikacije među mladima,

9. Edukacija, osnaživanje i pomoć mladim na pokretanju vlastitih biznisa tj. samozapošljavanju,

10. Neformalno obrazovanje,

11. Pružanje savjetodavnih usluga mladima,

12. Promocija rodne ravnopravnosti i prijateljstva među mladima,

13. Promicanje ideje očuvanje prirode i okoliša.

Udruženje zastupa i predstavlja: Jasmin Memišević, predsjednik Udruženja i Naser Abdurahmanović, potpredsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Udruženje mladih „Labud“ stiče svojstvo pravnog lica.

47

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-000849/18 od 23.1.2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 109/18, dana 23.1.2018. godine, upisano je: Udruženje za rani rast i razvoj „PETAR PAN“.

Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje „PETAR PAN“.

Sjedište udruženja je: Tuzla, ul. Mihajla i Živka Crnogorčevića br. 8.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Doprinos kvaliteti življenja djece članova Udruženja, mladih, osoba starije životne dobi, žena, kao i oboljelih osoba,

2. Psiho-socijalna podrška roditeljima kao članovima Udruženja i edukacija roditelja s ciljem formiranja objektivnih stavova samohranih roditelja prema svojoj djeci,

3. Neposredan rad sa djecom članova Udruženja, na stimulaciji razvoja perceptivnih, komunikacijskih i socijalno-emocionalnih kapaciteta,

4. Organizovanje seminara sa stručnim predavačima vezanim za svakodnevnu problematiku porodice, školske i predškolske djece, omladine i odraslih,

5. Obezbjedenje uslova za rano otkrivanje i rani tretman djece sa smetnjama u razvoju,

6. Zbrinjavanje djece u igraonama i organizovanje dnevnih centara za druženje djece članova Udruženja,

7. Organizovanje i razvijanje svih vidova edukacionog rada, informativnih djelatnosti, te stvaranje pozitivnih navika u pogledu korištenja slobodnog vremena, kako roditelja, članova Udruženja, tako i njihove djece,

8. Uticanje na rješavanje socijalnih problema (poboljšanje materijalnog statusa ugroženih članova Udruženja),

9. Saradnja sa ustanovama, organizacijama i udruženjima u zemlji u svijetu (socijalnim, zdravstvenim, odgojnim i kulturnim) u cilju razmjene iskustava i unapređenja rada,

10. Okupljanje volontera, omladine i odraslih osoba radi bavljenja humanitarnim radom, u skladu sa zakonom,

11. Pomoć i rad sa samohranim roditeljima, bez obzira na spol,

12. Pomoć i rad sa djecom bez roditeljskog staranja,

13. Podsticanje učešća stanovništva u definisanju i rješavanju problema vezanih za aktivno zdravlje djece,

14. Preventivno uticanje na djecu i mlade u cilju borbe protiv raznih vrsta ovisnosti (droga, alkohol...),

15. Promocija zdravog načina života djece, promocija i zaštita ljudskih prava djece,

16. Organizovanje sportske rekreacije i rekreativnih aktivnosti za članove udruženja i njihovu djecu,

17. Poduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja, u skladu sa zakonom.

Udruženje zastupa i predstavlja: Devedžić Elma, predsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Udruženje za rani rast i razvoj „PETAR PAN“ stiče svojstvo pravnog lica.

48

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-001391/18 od 24.1.2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 110/18, dana 24.1.2018. godine, upisano je: Udruženje Centar za promociju mentalnog zdravlja „Smisao“.

Skraćeni naziv udruženja je: UCPMZ „SMISAO“.

Sjedište udruženja je: Tuzla, Gornji Mosnik 62.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Promocija, afirmacija i podsticanje aktivnog pristupa zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja pojedinca, porodica i društvenih grupa,

2. Podrška mladima u odrastanju kroz poticanje ličnog i profesionalnog razvoja,

3. Prosječivanje i osnaživanje žena i mladih kroz različite vidove edukacije, savjetovanja, rekreativne, kulturne i druge psihoedukativne programe s ciljem poboljšanja kvalitete života, podizanja nivoa znanja i informiranosti, zdravstvene i profesionalne kulture, zaštite od svih oblika nasilja i poticanja posttraumatskog i ličnog rasta i razvoja,

4. Organiziranje i provođenje psihosocijalne podrške i humanitarnih aktivnosti, s posebnim fokusom na žene i mlade iz vulnerabilnih i marginaliziranih grupa (žena i djevojke žrtve rodno-zasnovanog nasilja, seksualnog nasilja u ratu i u miru, žrtve trgovine ljudima, maloljetničkih brakova i dr.),

5. Dokumentiranje nasilja i prijava diskriminacije, posebno usmjerenih na vulnerabilne i marginalizirane grupe žena i mladih,

6. Promocija i zagovaranje jednakog pristupa temeljnim ljudskim pravima, rodne jednakosti i ravnopravnosti, s ciljem eliminacije diskriminacije i prevencije nasilja kao kritičnih determinanti mentalnog zdravlja,

7. Doprinos istraživanjima u oblasti psihotraume i oporavka, razvoja i evaluacije rodno senzitivnih vidova tretmana i rehabilitacije, posebno za žrtve rodno-zasnovanog nasilja, nasilja u oružanim sukobima, žrtve maloljetničkih brakova i trgovine ljudima,

8. Podrška razvoju i unapređenju rodno-senzitivnih politika u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite,

9. Podrška i organiziranje stručnih skupova, seminara, okruglih stolova, debata, konferencija, kampanja, radionica,

savjetovanja i drugih oblika edukacije u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, samostalno ili u zajednici sa drugim zainteresiranim organizacijama i institucijama, sve u skladu sa Zakonom,

10. Zastupanje interesa članova Udruženja i svih drugih pojedinaca kao društvenih subjekata u procesu promocije i zaštite zdravlja, poticanja razvoja i korištenja ljudskih potencijala pred nadležnim organima, kreirajući povoljnu sliku u javnosti i pozitivno javno mnjenje o njihovim aktivnostima,

11. Praćenje i prezentiranje naučnih i stručnih dostignuća u zemlji i inostranstvu iz oblasti djelovanja udruženja,

12. Uspostavljanje suradnje sa poslovnim sektorom, vladinim institucijama, nevladinim organizacijama, društvima, istaknutim pojedincima, medijima i svim drugim relevantnim subjektima društva u zemlji i inostranstvu koji imaju slične interese i ciljeve,

13. Realiziranje međuprofesionalne suradnje s drugim srodnim domaćim i stranim udruženjima i organizacijama u cilju unapređenja i zaštite zdravlja, psihosocijalne zaštite, prevencija nasilja i podizanja kvalitete života pojedinaca i porodica, s posebnim fokusom na vulnerabilne i marginalizirane grupe žena i mladih,

14. Podsticanje i omogućavanje razmjene znanja i iskustava između članova Udruženja,

15. Organiziranje studijskih putovanja i razmjena iskustava i informacija sa srodnim domaćim i inostranim udruženjima, organizacijama i javnim ustanovama, u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruženja,

16. Publiciranje, u skladu sa Zakonom, knjiga, brošura, časopisa, edukativno-promotivnih materijala i drugih publikacija iz oblasti djelovanja Udruženja,

17. Koordiniranje obezbjeđivanja finansijskih sredstava iz domaćih i inostranih fondova ili zainteresiranih investitora za realizaciju pokrenutih projekata u oblasti unapređenja i zaštite zdravlja, psihosocijalne zaštite, prevencije i zaštite od nasilja, zaštite ljudskih prava, nauke, obrazovanja, s ciljem poticanja razvoja i korištenja ljudskih potencijala,

18. Podrška procesima izgradnje mira i suživota među narodima u Bosni i Hercegovini kroz doprinos izradi novih modela i programa prevencije nasilja, izgradnji kulture sjećanja i implementaciji tranzicijske pravde,

19. Obavljanje i drugih djelatnosti u skladu sa Ustavom i Zakonom, a u funkciji ostvarivanja ciljeva Udruženja i zadovoljenja potreba njegovog članstva i korisnika programa.

Udruženje zastupa i predstavlja: Amra Delić, direktorica Udruženja i Aiša Turić, članica Skupštine.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Udruženje Centar za promociju mentalnog zdravlja „Smisao“ stiče svojstvo pravnog lica.

49

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-000565/18 godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 111/18 dana 26.1.2018. godine, upisano je: Kulturno-umjetničko društvo „Podmonjski behar“.

Skraćeni naziv udruženja je: KUD „Podmonjski behar“.

Sjedište udruženja je: 75328 Doborovci, Centar bb, Općina Gračanica.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Organiziranje kulturnih, sportskih, zabavnih i edukativnih programa, sadržaja i druženja za članove, a posebno za djecu i mlade,

2. Organiziranje različitih kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija i takmičenja,
3. Organiziranje izleta, ekspedicija i izložbi za članove i građanstvo,
4. Usluživanje članova KUD-a hladnim i toplim napitcima i jednostavnim jelima u prostorijama društva, u skladu sa zakonom,
5. Osnivanje i vođenje sekcija u okviru KUD-a te podružnica u drugim mjestima, prema interesima članova,
6. Uključivanje KUD-a ili pojedinih sekcija u strukovne, plesne, sportske i ostale saveze i asocijacije,
7. Djelatnosti zaštite životne sredine.

Udruženje zastupa i predstavlja: Ramza Huskanović, predsjednica Udruženja i Edisa Džafić, zamjenica predsjednice Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Kulturno-umjetničko društvo „Podmonjski behar“ stiče svojstvo pravnog lica.

50

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-001994/18 od 29.1.2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 112/18, dana 29.1.2018. godine, upisano je: Udruženje roditelja djece „SENČI“.

Skraćeni naziv udruženja je: „Udruženje roditelja“.

Sjedište udruženja je: Gračanica, ul. Kotoruša br. 2.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Osigurati najmlađoj generaciji uslove za optimalni tjelesni, emocionalni, socijalni i kognitivni (spoznajni) razvoj,
2. Ciljevi i zadaci njege i brige o djeci će se realizovati kroz igru i zajedničko druženje djece u okruženju napravljenom isključivo za djecu mlađeg uzrasta,
3. Uspostavljanje i održavanje saradnje sa roditeljima djece, stručnim osobama, institucijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu,
4. Informiranje članstva i njihovih porodica o radu sa djecom,
5. Poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade sa djecom,
6. Organizovanje programa za djecu u saradnji sa stručnjacima (kulturne i sportske aktivnosti, igraonice i sl.),
7. Opšti zadaci brige i njege djece predškolskog uzrasta će se isključivo realizovati kroz igru, brigu i njegu djece u zajedničkom okruženju
 - psihofizički razvoj djeteta i formiranje osnovnih higijenskih navika,
 - razvoj intelektualnih i kognitivnih sposobnosti djeteta, razvoj radoznalosti,
 - zadovoljavanje potreba djece za igrom i zajedničkim životom, te uticaj na pozitivni emocionalni i socijalni razvoj djeteta, formiranje moralnih osobina, radnih i kulturnih navika,
 - njegovanje sposobnosti i izražavanje govorom,
8. Rad na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja kvaliteta života djece i njihovih porodica.

Udruženje zastupa i predstavlja: Senada Čoso, predsjednik Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar Udruženje roditelja djece „SENČI“ stiče svojstvo pravnog lica.

51

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-001889/18 od 6.2.2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu II, pod rednim brojem 115/18, dana 6.2.2018. godine, upisano je: „Sportsko Rekreativni Klub „Magnum“.

Sjedište udruženja je: Gračanica, Rašljeva Mehići bb.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

1. Izučavanje, bavljenje i promovisanje sportova i aktivnosti kojima se klub bavi, i to: airsoftball, vazdušno streljaštvo, planinarenje, gorska služba i spašavanje, ekologija i očuvanje tradicije,
2. Obavljanje svih aktivnosti, samostalno i u saradnji s drugima, na širenju svijesti o zdravom i moralnom životu, društveno korisnom životu, potrebama za izučavanjem prirodne sredine, flore i faune, te očuvanjem prirodne sredine,
3. Edukacija članova, poduzimanje mjera i ostvarivanje uvjeta za stručno treniranje, natjecanje i sportsko suđenje na sportskim natjecanjima članova udruženja u svim navednim sportovima, osnivanje sekcija shodno odredbama ovog statuta,
4. Edukativno i moralno usmjeravanje članova udruženja, ali i ostalih građana, ka zakonitom stručnom, savjesnom i sigurnom korištenju vazdušnog oružja i svih vrsta replika i ostalih sportskih rekvizita,
5. Edukativno, moralno i praktično usmjeravanje članova na društveno korisno i humanitarno korištenje sposobnosti i opreme, gorske službe spašavanja, te učešće u takvim stvarnim situacijama,
6. Edukativno, moralno i tehničko usmjeravanje članova u radu i korištenju tehničko-tehnoloških rekvizita te društveno korisni angažman,
7. Članovi će u svom radu koristiti airsoft i vazdušno oružje te sve ostale potrebne sportske rekvizite u skladu sa zakonom,
8. Samostalno ili u zajednici sa drugim klubovima i organizacijama organizovanje takmičenja priredbi i manifestacija sportskog, edukativnog i humanitarnog karaktera,
9. Članovi udruženja mogu da ostvaruju saradnju, organizuju takmičenja, druženja i ostale sportsko-rekreativne, edukacijske i humanitarne aktivnosti i sa svim ostalim građanima koji nisu članovi kluba, čak i maloljetnim licima u skladu sa zakonom,
10. Učestvovanje na raznim sportskim i humanitarnim manifestacijama,
11. Saradnja sa drugim udruženjima, savezima i ostalim organizacijama bliskih interesa,
12. Postavljanje i održavanje sopstvene internet stranice i foruma, nastupanje na medijima itd.,
13. Udruženje će suglasno zakonu odlučiti o pokretanju i štampanju glasila, biltena, knjiga, priručnika i drugih publikacija, samo za članove kluba,
14. Presentacija ciljeva udruženja,
15. Saradivati sa ministarstvima unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine u cilju ostvarivanja zajedničkih ciljeva iz oblasti sporta i svih drugih djelatnosti kojima se ovaj klub bavi,
16. Kroz sve navedene djelatnosti i ciljeve razvijati kod građana, posebno kod mladih, multikulturalnost, međuvjersku i međunacionalnu toleranciju i suradnju, građansku svijest i svijest o društveno korisnom radu, pomaganju i napretku, zdravom životu i očuvanju okoline,
17. Stipendiranje i finansiranje fizičkih i pravnih lica u projektima koji su po svom opisu isti ili slični djelatnostima kojima se bavi Udruženje, shodno svojim mogućnostima i u skladu sa Zakonom.

Udruženje zastupa i predstavlja: Mehmed Babajić, predsjednik Udruženja i Sulejman Baraković, sekretar Udruženja.

Udruženje će djelovati na području: Tuzlanskog kantona.

Danom upisa u Registar udruženje „Sportsko Rekreativni Klub „Magnum“ stiče svojstvo pravnog lica.

52

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-021405/17 od 5.7.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 481, dana 5.7.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje građana Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ Tuzla predstavlja i zastupa: Cvijetinović Milan predsjednik Udruženja, Lazarević Mirjana potpredsjednik Udruženja i Laković Aleksandar sekretar Udruženja.

2. Odobrava se Statut Udruženja građana Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ Tuzla shodno Odluci od 18.5.2017. godine.

53

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-028094/17 od 18.9.2017. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 107, dana 18.9.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva CRVENOG KRIŽA OPĆINE SREBRENİK : Okić Dževad i Hasić Adnan. Umjesto njih se imenuju novi članovi Predsjedništva Buljubašić Sulejman i Hasanbašić Lejla a i dalje ostaju članovi Predsjedništva: Mulaemetović Junuz, Kavačević Zejnedba, Ilić Vladimir, Hasić Jusuf, Tursunović Almir, Kavazović Čazim i Jašarević Nermin.

54

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-033503/17 od 25.10.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 251/15, dana 25.10.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Rezrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Udruženja dijabetičara i prijatelja „PLAVI KRUG“ Srebrenik: Adisa Šibonjić – Hozoić i Zahirović Esad. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Isić Fatima i Turnadžić Naim a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Glotić Mirza, Volić Kemal, i Sendić Bego.

55

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-029174/17 od 15.11.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 403, dana 15.11.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. ROTARY CLUB TUZLA '99 vrši promjenu naziva tako što je sada naziv ROTARY CLUB TUZLA i promjenu skraćenog naziva tako što je umjesto dosadašnjeg skraćenog naziva RC TUZLA '99 sada skraćeni naziv RC Tuzla.

2. ROTARY CLUB TUZLA mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli, Đure Đakovića broj 3 sada sjedište u Tuzli, ul. Klosterska br. 30.

3. „ROTARY CLUB TUZLA vrši promjenu predsjednika Skupštine, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Agić Hariza imenuje novoizabrani predsjednik Tešić Ljubiša i promjenu predsjednika Kluba tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Mujkić Zlatana imenuje novoizabrani predsjednik Durmić Samir.

4. „Rotary Club Tuzla“ predstavlja i zastupa Durmić Samir novoizabrani predsjednik Kluba umjesto Mujkić Zlatana dosadašnjeg predsjednika i Andrejević Andrej novoizabrani sekretar Kluba umjesto Osmanbegović Edina dosadašnjeg sekretara.

5. Odobrava se Statut ROTARY CLUB TUZLA shodno Odluci od 24.8.2017. godine.

56

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-037095/17 od 8.12.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 125, dana 8.12.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. SINDIKALNA ORGANIZACIJA RUDNIKA MRKOG UGLJA „BANOVIĆI“ u BANOVIĆIMA D.O.O. vrši promjenu predsjednika Sindikalnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Mušanović Safera imenuje novoizabrani predsjednik Kukić Mirsad.

2. Razrješavaju se raniji članovi Sindikalnog odbora SINDIKALNE ORGANIZACIJE RUDNIKA MRKOG UGLJA „BANOVIĆI“ u BANOVIĆIMA D.O.O.: Mušanović Safer, Brčaninović Adem, Dostović Nusret, Terzić Čazim, Ikanović Latif, Agić Sead, Užičanin Rasim, Alić Ibrahim, Rahmanović Džafer i Kukić Suljo. Umjesto njih imenuju se novi članovi Sindikalnog odbora: Kukić Mirsad, Ikanović Sifet, Klopčić Mehmed, Salihbašić Hajrudin, Bojić Enver, Rahmanović Samir, Imširović Mevludin, Pozderović Fahrudin, Demirović Ibrahim i Mostarlić Samir, a i dalje ostaje član Sindikalnog odbora: Mešanović Šaban.

3. SINDIKALNU ORGANIZACIJU RUDNIKA MRKOG UGLJA „BANOVIĆI“ u BANOVIĆIMA D.O.O. predstavlja i zastupa Kukić Mirsad novoizabrani predsjednik Sindikalnog odbora umjesto Mušanović Safera dosadašnjeg predsjednika.

57

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-033579/17 od 25.10.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 41, dana 25.10.2017. godine upisane su sljedeće promjene:

1. Crveni križ Tuzlanskog kantona vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Božić Tunje imenuje novoizabrani predsjednik Mulić Maida.

2. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva Crvenog križa Tuzlanskog kantona: Stojak Vedran, Sinanović Nusret, Hrustemović Namik i Skenderović Ljiljana. Umjesto njih se imenuju novi članovi Predsjedništva: Tokić Stela, Tanjić Mersad, Đedović Muamer i Salihović Refik a i dalje ostaju članovi Predsjedništva: Mujačić Zehra, Glavić Ramiz, Majstorović Razija, Jamakosmanović Sead i Pejić Benedin.

58

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-036364/17 od 20.12.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 122, dana 20.12.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Kulturno-umjetničko društvo „Sloga“ Bikodže vrši promjenu predsjednika Upravnog odbora, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Mujić Ajke imenuje novoizabrani predsjednik Grahić Jasmin.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Kulturno-umjetničkog društva „Sloga“ Bikodže: Mujić Ajka, Semić Enesa, Subašić Damir, Gazetić Mersed i Mujić Edina. Umjesto

njih imenuju se novi članovi Upravnog odbora: Grahić Jasmin, Sultanić Rasim, Grahić Azra, Osmanović Ernes i Mujić Ekrema.

3. Kulturno-umjetničko društvo „Sloga” Bikodže predstavlja i zastupa Tufekčić Emin predsjednik Skupštine i Grahić Jasmin novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto Mujić Ajke dosadašnjeg predsjednika.

59

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-032617/17 od 19.10.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 175, dana 19.10.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Savez za sport i rekreaciju invalida Opštine Lukavac vrši promjenu naziva tako što je sada naziv Sportski Savez za sport i rekreaciju invalida Opštine Lukavac i promjenu skraćenog naziva tako što je umjesto dosadašnjeg skraćenog naziva SSRI OL sada skraćeni naziv SSSRI Opštine Lukavac.

2. Sportski Savez za sport i rekreaciju invalida Opštine Lukavac vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Musić Bajre imenuje novoizabrani predsjednik Memić Nedžad.

3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Sportskog Saveza za sport i rekreaciju invalida Opštine Lukavac: Šiljegović Elvir, Musić Hamid, Osmić Suljo i Halilović Safet. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Jusufović Dževad, Nuhanović Rešad, Mujakić Erdin, Hodžić Mirza i Salibašić Zihinja, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Hamzić Ramiz i Imamović Fuad.

4. Sportski Savez za sport i rekreaciju invalida Opštine Lukavac predstavlja i zastupa: Hamzić Ramiz predsjednik Saveza.

5. Odobrava se Statut Sportskog Saveza za sport i rekreaciju invalida Opštine Lukavac shodno Odluci od 24.9.2017. godine.

60

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-036974/17 od 15.12.2017. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 525, dana 15.12.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta UDRUŽENJA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA OPĆINE GRADAČAC shodno Odluci od 18.10.2017. godine.

2. Izmjene i dopune Statuta kako je navedeno u prethodnom stavu upisana je u Registar udruženja građana u knjigu II, pod rednim brojem 525, dana 15.12.2017. godine.

61

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-032424/17 od 20.10.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 348 i knjiga II pod rednim brojem 657, dana 20.10.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Jedinstvene organizacije boraca „Unija veterana” Tuzlanskog kantona: Eminović Nevsad i Hećimović Midhat. Umjesto njih imenuju se novi članovi Upravnog odbora: Turkić Fahrudin i Beširović Munever, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Šahović Faruk, Mirašćić Emina, Hasanbegović Enes, Hamzić Fadil, Ibrahimović Sulejman, Trgovčević Nezir, Sabirović Enver, Ibrahimović Sulejman, Mahmutović Mirsad, Omerović Aziz, Bajrić

Novalija, Šabanović Ramiz, Bašić Tahir i Taindžić Ismet.

62

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-032140/17 od 22.12.2017. godine u Registar udruženja u knjigu I, pod rednim brojem 95, dana 22.12.2017. godine, upisane su sljedeće promjene:

1. CRVENI KRIŽ OPĆINE KLADANJ, vrši promjenu predsjednika Skupštine, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Tokalić Sakiba, imenuje novoizabrani predsjednik Prvulović Sonja.

CRVENI KRIŽ OPĆINE KLADANJ za predsjednika Predsjedništva imenuje Tokalić Sakiba.

2. CRVENI KRIŽ OPĆINE KLADANJ predstavlja i zastupa Prvulović Sonja, novoizabrani predsjednik Skupštine, umjesto Tokalić Sakiba, dosadašnjeg predsjednika, Tokalić Sakib predsjednik Predsjedništva i Ramić Asima, sekretar Crvenog križa.

3. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta CRVENOG KRIŽA OPĆINE KLADANJ shodno Odluci od 13.09.2017. godine.

63

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-037156/17 od 8.12.2017. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 371/16, dana 8.12.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Upisuje se prestanak rada EKOLOŠKOG SPORTSKOG RIBOLOVNOG DRUŠTVA „MODRAC” LUKAVAC u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 371/16.

2. Udruženje je prestalo sa radom 30.11.2017. godine, danom donošenja Odluke Skupštine o prestanku rada Udruženja.

64

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-008833/17 od 10.3.2017. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 89, dana 10.3.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Upisuje se prestanak rada UDRUŽENJA MLADIH UMJETNIKA AMATERA „AMATERSKA SCENA KALESIJA” KALESIJA u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 89.

2. Udruženje je prestalo sa radom 26.2.2017. godine, danom donošenja Odluke Skupštine o prestanku rada Udruženja.

65

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-037439/17 od 18.12.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 681, dana 18.12.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. BIRO ZA LJUDSKA PRAVA/HUMAN RIGHTS OFFICE vrši promjenu predsjednika Upravnog odbora, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Terzić Mirjane imenuje novoizabrani predsjednik Arsenijević Damir.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora udruženja BIRO ZA LJUDSKA PRAVA/HUMAN RIGHTS OFFICE: Terzić Mirjana, Oreč Nikola, Glinac Subhija i Mešić

Nihad. Umjesto njih imenuju se novi članovi Upravnog odbora: Arsenijević Damir, Rajner Branka, Lejla Huremović Đurić i Ledić Zlatko a i dalje ostaje član Upravnog odbora Jozić Milica.

3. BIRO ZA LJUDSKA PRAVA/HUMAN RIGHTS OFFICE predstavlja i zastupa Arsenijević Damir novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto Terzić Mirjane dosadašnjeg predsjednika i Lukačević Elizabeta izvršna direktorica.

4. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta udruženja BIRO ZA LJUDSKA PRAVA/HUMAN RIGHTS OFFICE shodno Odluci od 15.11.2017. godine

66

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-035270/17 od 27.11.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 249/15, dana 27.11.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora SAVEZA UDRUŽENJA/UDRUGA DIJABETIČARA u TUZLANSKOM KANTONU: Junuzović Amela, Halilović Salih i Zonić Amela. Umjesto njih imenuju se novi članovi Upravnog odbora: Hadživić Marina, Mujezinović Maja i Hasić Ademir, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Glotić Mirza i Kobaš Edis.

2. SAVEZ UDRUŽENJA/UDRUGA DIJABETIČARA u TUZLANSKOM KANTONU predstavlja i zastupa Hadživić Marina predsjednik Udruženja.

3. Odobrava se Statut SAVEZA UDRUŽENJA/UDRUGA DIJABETIČARA u TUZLANSKOM KANTONU shodno Odluci od 11.10.2017. godine.

67

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-037879/17 od 26.12.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 378/16, dana 26.12.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Sportsko ribolovno društva „TUZLA“ Tuzla vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Šabić Ibrahima imenuje novoizabrani predsjednik Đug Hajrudin i promjenu predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Odobašić Huseina imenuje novoizabrani predsjednik Đug Muris.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Sportskog ribolovnog društva „TUZLA“ Tuzla: Odobašić Husein, Muharemagić Husejn, Malčinović Ševal, Gusković Zvonko i Hasić Džemal. Umjesto njih imenuju se novi članovi Upravnog odbora: Đug Muris, Filipović Alija, Filipović Mirsad, Zahirović Jasmin i Omerović Jasmin.

3. Sportsko ribolovno društvo „TUZLA“ Tuzla predstavlja i zastupa Đug Muris novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto Odobašić Huseina dosadašnjeg predsjednika, Đug Hajrudin novoizabrani predsjednik Skupštine umjesto Šabić Ibrahima dosadašnjeg predsjednika i Zahirović Jasmin novoizabrani sekretar umjesto Malčinović Ševala dosadašnjeg sekretara.

68

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-032631/17 od 16.10.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 608/12, dana 16.10.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. „Živinička policija, 1991-1995“ vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Bašić Ševala imenuje novoizabrani predsjednik Mustafić Ramiz.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora udruženja „Živinička policija, 1991-1995“: Rahimić Meho, Bašić Ševal i Kuljić Izet. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Mustafić Ramiz, Čamdžić Mustafa i Hajdarbegović Ago a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora Burgić Fehim, Omerović Džemal, Mahmutbegović Hidajet i Hadžić Čazim.

3. „Živinička policija, 1991-1995“ predstavlja i zastupa: Mustafić Ramiz novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Bašić Ševala dosadašnjeg predsjednika i Mahmutbegović Hidajet zamjenik predsjednika Udruženja.

69

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-028194/17 od 26.12.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 473, dana 26.12.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Razrješava se raniji član Upravnog odbora UDRUŽENJA GRAĐANA VODOVODA „TATARIČKI BISER“, ŠIŠIĆ: Meštrić Bećir. Umjesto njega se imenuje novi član Upravnog odbora: Nuhanović Omer, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Šabanović Faik, Rizvić Nezir, Rahimić Rahman, Šabanović Atif, Mešić Vanes i Šišić Zaim.

70

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-035192/17 od 8.12.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 312, dana 8.12.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. UDRUŽENJE ŽENA „JAGODA“ vrši promjenu predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Omerović Ramize imenuje novoizabrani predsjednik Šadić Nevresa i promjenu dopredsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg dopredsjednika Ibršimović Begzade, imenuje novoizabrani dopredsjednik Čitaković Amela.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora UDRUŽENJA ŽENA „JAGODA“: Omerović Ramiza, Ibršimović Begzada, Mrkaljević Ramiza, Bešić Duda i Tankić Bojana. Umjesto njih imenuju se novi članovi Upravnog odbora: Šadić Nevresa, Čitaković Amela, Nurkić Sabira, Selmanović Hata i Malkić Vesna.

3. UDRUŽENJE ŽENA „JAGODA“ predstavlja i zastupa Šadić Nevresa novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto Omerović Ramize dosadašnjeg predsjednika i Čitaković Amela novoizabrani dopredsjednik Upravnog odbora umjesto Ibršimović Begzade dosadašnjeg dopredsjednika Upravnog odbora.

71

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-038890/17 od 10.1.2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I pod rednim brojem 359, dana 10.1.2018. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Nogometni klub „RIJEKA“ Šerići vrši promjenu predsjednika Kluba, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Ikanović Izmira imenuje novoizabrani predsjednik Hasić Fahrudin i promjenu potpredsjednika Kluba tako što se umjesto dosadašnjeg potpredsjednika Hasić Fahrudina imenuje novoizabrani potpredsjednik Hodžić Elmira.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Nogometnog kluba „RIJEKA“ Šerići: Ikanović Izmir, Aličić Suad, Čičkušić Mevludin i Zenunović Esed. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Zenunović Alem, Hasić Edin, Musić Emir i Nuhanović Alem a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Hasić Fahrudin, Hodžić Elmir, Hodžić Nevlus, Kamberović Mersudin, Zenunović Eldin, Zenunović Merim i Kamberović Amar.

3. Nogometni kluba „RIJEKA“ Šerići predstavlja i zastupa Hasić Fahrudin novoizabrani predsjednik Kluba umjesto Ikanović Izmira dosadašnjeg predsjednika i Hodžić Elmir novoizabrani potpredsjednik Kluba umjesto Hasić Fahrudina dosadašnjeg potpredsjednika.

72

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-000185/18 od 11.1.2018. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 229, dana 11.1.2018. godine upisana je sljedeća promjena:

1. UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE OPĆINE LUKAVAC, vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Kurtić Vehbije, imenuje novoizabrani predsjednik Krnjić Agan i promjenu predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Omerdić Ramiza imenuje novoizabrani predsjednik Imamović Mensud.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE OPĆINE LUKAVAC: Fejzić Behija, Omerdić Ramiz, Čosić Besim i Krnjić Agan. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Imamović Mensud i Ribić Kasim, a i dalje ostaje član Upravnog odbora: Mehić Anes.

3. UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE OPĆINE LUKAVAC predstavlja i zastupa Imamović Mensud, novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto Omerdić Ramiza dosadašnjeg predsjednika i Mehić Anes član Upravnog odbora.

4. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE OPĆINE LUKAVAC shodno Odluci od 3.12.2017. godine.

73

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-000063/18 od 10.1.2018. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 273, dana 10.1.2018. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Upisuje se prestanak rada Udruženja osoba sa invaliditetom Gradačac u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 273.

2. Udruženje je prestalo sa radom 26.12.2017. godine, danom donošenja Odluke Skupštine o prestanku rada Udruženja.

74

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-036769/17 od 8.12.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I pod rednim brojem 75/13, dana 8.12.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Biciklistički klub „Kladanj“ vrši promjenu predsjednika Kluba, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Šehić Amira imenuje novoizabrani predsjednik Mezetović Fehim i promjenu zamjenika predsjednika Kluba tako što se umjesto

dosadašnjeg zamjenika predsjednika Mezetović Fehima imenuje novoizabrani zamjenik predsjednika Šehić Ramo.

2. Biciklistički klub „Kladanj“ predstavlja i zastupa Mezetović Fehim novoizabrani predsjednik Kluba umjesto Šehić Amira dosadašnjeg predsjednika i Šehić Ramo novoizabrani zamjenik predsjednika umjesto Mezetović Fehima dosadašnjeg zamjenika predsjednika.

75

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-000894/18 od 22.1.2018. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 384/16, dana 22.1.2018. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Upisuje se prestanak rada udruženja TURISTIČKO-EKOLOŠKI POKRET „BREZE – VRUČAK“ u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 384/16.

2. Udruženje je prestalo sa radom 8.1.2018. godine, danom donošenja Odluke Skupštine o prestanku rada Udruženja.

76

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-035886/17 od 22.11.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 273/15, dana 22.11.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje građana, VODOVOD „DOBRA VODA“ „SUHA“ vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Avdić Amira imenuje novoizabrani predsjednik Đulović Muhamed i promjenu predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Muharemović Sejfe imenuje novoizabrani predsjednik Suljić Mehmedalija.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Udruženja građana, VODOVOD „DOBRA VODA“ „SUHA“: Muharemović Sejfo, Ajšić Asmir, Avdić Amir, Dželilović Ibrahim i Đulović Samid. Umjesto njih imenuju se novi članovi Upravnog odbora: Suljić Mehmedalija, Lugavić Taib, Čamdžić Šaban, Aličić Seudin i Džizić Alija.

3. Udruženje građana, VODOVOD „DOBRA VODA“ „SUHA“ predstavlja i zastupa Đulović Muhamed novoizabrani predsjednik Skupštine umjesto Avdić Amira dosadašnjeg predsjednika i Suljić Mehmedalija novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto Muharemović Sejfe dosadašnjeg predsjednika Upravnog odbora.

77

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-038393/17 od 10.1.2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 551/12, dana 10.1.2018. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje izdavača „HABER“ vrši promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Šarić Senada imenuje novoizabrani predsjednik Aganović Jasenko.

2. Udruženje izdavača „HABER“ predstavlja i zastupa Aganović Jasenko novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Šarić Senada dosadašnjeg predsjednika i Šarić Nermina, dopredsjednik Udruženja.

78

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-038853/17 od 10.1.2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 15, dana 10.1.2018. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta CRVENOG KRIŽA/KRSTA GRADA TUZLA shodno Odluci od 22.12.2017. godine.

79**O G L A S**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-001085/18 od 24.1.2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 230, dana 24.1.2018. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Gradsko kulturno-umjetničko društvo „Lukavac“ Lukavac vrši promjenu predsjednika Upravnog odbora tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Zukić Selme imenuje novoizabrani predsjednik Mustafić Paša.

2. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora Gradskog kulturno-umjetničkog društva „Lukavac“ Lukavac: Zukić Selma, Begić Mustafa, Hodžić Benjamin, Memić Nedreta, Mulalić Azra i Omerkić Nijaz. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Vehabović Zijad, Ališkanović Zineta, Karić Suzana, Biković Amira i Pejić Nada, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Mustafić Paša, Ibrahimagić Sabira i Hodžić Ismet.

3. Gradsko kulturno-umjetničko društvo „Lukavac“ Lukavac predstavlja i zastupa Oštraković Ilijaz, predsjednik Skupštine, Mustafić Paša novoizabrani predsjednik Upravnog odbora umjesto Zukić Selme dosadašnjeg predsjednika i Omerović Behija novoizabrani menadžer Društva umjesto Bečić Mersudina dosadašnjeg menadžera.

80**O G L A S**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-037980/17 od 26.1.2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 479/16, dana 26.1.2018. godine upisana je sljedeća promjena:

1. ŽENSKI UNIVERZITETSKI ODBOJKAŠKI KLUB „STUDENT UNTZ“ vrši promjenu naziva tako što je sada naziv UDRUŽENJE ŽENSKA ODBOJKAŠKA AKADEMIJA „MIKASA“ i promjenu skraćenog naziva tako što je umjesto dosadašnjeg skraćenog naziva ŽUOK „STUDENT UNTZ“ sada skraćeni naziv „MIKASA“.

2. UDRUŽENJE ŽENSKA ODBOJKAŠKA AKADEMIJA „MIKASA“ mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Tuzli ul. 2. Oktobra broj 1, sada sjedište u Tuzli, ul. Hadžibakir-bega Tuzlića broj 8 a.

3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora UDRUŽENJA ŽENSKA ODBOJKAŠKA AKADEMIJA „MIKASA“: Pejdanović Mario i Sendić Lamija. Umjesto njih imenuju se novi članovi Upravnog odbora: Nožinović Seid i Softić Lejla a i dalje ostaje član Upravnog odbora: Žilić Almir.

4. Odobrava se Statut UDRUŽENJA ŽENSKA ODBOJKAŠKA AKADEMIJA „MIKASA“ shodno Odluci od 21.11.2017. godine.

81**O G L A S**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-000729/18 od 24.1.2018.

godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II pod rednim brojem 685, dana 24.1.2018. godine upisana je sljedeća promjena:

1. JEDINSTVENA ORGANIZACIJA BORACA „UNIJA VETERANA“ OPĆINE SREBRENİK mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Srebreniku ul. Irčeva 1, sada sjedište u Srebreniku ul. 211. Obr.

2. JEDINSTVENA ORGANIZACIJA BORACA „UNIJA VETERANA“ OPĆINE SREBRENİK vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Trgovčević Nezira imenuje novoizabrani predsjednik Mašić Zijad.

3. Razrješavaju se raniji članovi Upravnog odbora JEDINSTVENE ORGANIZACIJE BORACA „UNIJA VETERANA“ OPĆINE SREBRENİK: Mašić Zijad, Salkić Zehra, Islamović Fezad, Delić Suljo i Muratović Irfan.

4. Umjesto njih se imenuju novi članovi Upravnog odbora: Garčević Nedžad, Joldić Šefika i Fejzić Rasim, a i dalje ostaju članovi Upravnog odbora: Trgovčević Nezir, Husarić Azra, Ibrahimović Zahir i Bajrić Novalija.

5. JEDINSTVENU ORGANIZACIJU BORACA „UNIJA VETERANA“ OPĆINE SREBRENİK predstavlja i zastupa Bajrić Novalija predsjednik Upravnog odbora.

6. Odobrava se Statut JEDINSTVENE ORGANIZACIJE BORACA „UNIJA VETERANA“ OPĆINE SREBRENİK shodno Odluci od 21.1.2018.

82**O G L A S**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-000971/18 od 22.1.2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 918, dana 22.1.2018. godine upisana je sljedeća promjena:

1. KOŠARKAŠKI KLUB JEDINSTVO BH TELECOM vrši promjenu naziva tako što je sada naziv KOŠARKAŠKI KLUB JEDINSTVO – PIEMONTE i promjenu skraćenog naziva tako što je umjesto dosadašnjeg skraćenog naziva KK JEDINSTVO BH TELECOM sada skraćeni naziv KK JEDINSTVO – PIEMONTE.

2. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta KOŠARKAŠKOG KLUBA JEDINSTVO – PIEMONTE, shodno Odluci od 27.12.2017.. godine.

83**O G L A S**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-037714/17 od 18.12.2017. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu II, pod rednim brojem 626, dana 18.12.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Razrješavaju se raniji članovi Predsjedništva ORGANIZACIJE RATNIH VOJNIH INVALIDA OPĆINE GRAČANICA: Đulić Refik, Mujakić Mirsad, Spahić Mehmed, Delić Adem, Musić Ramiz i Sulejmanović Fuad. Umjesto njih imenuju se novi članovi Predsjedništva: Devedžić Fikret, Đulić Adnan, Fazlić Abdulah, Nurić Abdulah, Begović Mulajid i Hasić Ibrahim, a i dalje ostaju članovi Predsjedništva: Kapetanović Zijad, Ahmetagić Osman, Mustafić Ešef, Šakušić Hajrudin, Kovačević Admir, Oštraković Amir i Mehinbašić Fikret.

84**O G L A S**

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-037518/17 od 18.12.2017. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I pod rednim brojem 400, dana 18.12.2017. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje traheotomiranih osoba vrši promjenu predsjednika Udruženja, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Salihović Nevzete imenuje novoizabrani predsjednik Ramaš Almedina i promjenu zamjenika predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg zamjenika predsjednika Sarajlić Nedžada imenuje novoizabrani zamjenik predsjednika Korlatović Mirsada. Udruženje traheotomiranih osoba predstavlja i zastupa Ramaš Almedina novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Salihović Nevzete dosadašnjeg predsjednika, Korlatović Mirsada novoizabrani zamjenik predsjednika Udruženja umjesto Sarajlić Nedžada dosadašnjeg zamjenika predsjednika u Altumbabić Selma tajnik Udruženja.

85

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-001416/18 od 1.2.2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 197, dana 1.2.2018. godine upisana je sljedeća promjena:

1. UDRUŽENJE ŽENA „MIRIČANKE“ za predsjednika Skupštine imenuje Nurkić Ernu.
2. UDRUŽENJE ŽENA „MIRIČANKE“ Imenuju članove Upravnog odbora Kovačević Arnela, Štilić Mevla, Salkić Nihada, Baraković Elvira, Smajić Asmira, Hatunić Sabina i Hatunić Vrnada.
3. UDRUŽENJE ŽENA „MIRIČANKE“ predstavlja i zastupa: Kulić Razija predsjednik Udruženja.
4. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta UDRUŽENJA ŽENA „MIRIČANKE“ shodno Odluci od 30.12.2017. godine.

86

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-037017/17 od 15.1.2018. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 381, dana 15.1.2018. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje građana Klub borilačkih sportova „Banovići“ mijenja sjedište tako što je umjesto dosadašnjeg sjedišta u Banovićima ul. Branilaca broj 27 sada sjedište u Banovićima, ul. Patriotske lige broj 23.
2. Razrješava se raniji član Predsjedništva Udruženja građana Klub borilačkih sportova „Banovići“: Kahrmanović Sabrija. Umjesto njega se imenuje novi član Predsjedništva: Numanović Enid, a i dalje ostaju članovi Predsjedništva: Kurtić Alija, Kukić Esmir, Kurtić Admir, Lisičić Amir, Numanović Zaim i Demirović Alija.

87

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-038654/17 od 10.1.2018. godine u Registar udruženja Tuzlanskog kantona u knjigu I, pod rednim brojem 348/15, dana 10.1.2018. godine upisana je sljedeća promjena:

1. Udruženje građana „PRIRODA“ vrši promjenu predsjednika Skupštine, tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Bršadinac Borivoja imenuje novoizabrani predsjednik Bršadinac Jelena i promjenu predsjednika Udruženja tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Bršadinac Jelene imenuje novoizabrani predsjednik Bršadinac Borivoje.
2. Udruženje građana „PRIRODA“ predstavlja i zastupa Bršadinac Borivoje novoizabrani predsjednik Udruženja umjesto Bršadinac Jelene dosadašnjeg predsjednika.

88

O G L A S

Na osnovu rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj: UP1-06/1-05-002292/18 od 31.1.2018. godine u Registar udruženja građana Tuzlanskog kantona u knjigu I i II pod rednim brojem 336 i 655, dana 31.1.2018. godine upisana je sljedeća promjena:

1. SAVEZ SJEDEĆE ODBOJKE RATNIH VOJNIH INVALIDA I INVALIDNIH LICA TUZLANSKOG KANTONA vrši promjenu predsjednika Skupštine tako što se umjesto dosadašnjeg predsjednika Tokić Vehbije, imenuje novoizabrani predsjednik Trakić Kerim.
2. Razrješavaju se raniji članovi Izvršnog odbora SAVEZA SJEDEĆE ODBOJKE RATNIH VOJNIH INVALIDA I INVALIDNIH LICA TUZLANSKOG KANTONA Trakić Kerim, Livadić Nihad i Asoli Murat. Umjesto njih se imenuju novi članovi Izvršnog odbora: Imamović Samir, Čerkezović Sulejman i Junuzović Dževad a i dalje ostaju članovi Izvršnog odbora: Mehmedović Ejub, Halilović Enver, Muratbegović Asim, Jusufović Ermin i Husarić Ernes.
3. SAVEZ SJEDEĆE ODBOJKE RATNIH VOJNIH INVALIDA I INVALIDNIH LICA TUZLANSKOG KANTONA predstavlja i zastupa: Trakić Kerim novoizabrani predsjednik Skupštine Saveza, umjesto Tokić Vehbije dosadašnjeg predsjednika, Mehmedović Ejub predsjednik Izvršnog odbora i Junuzović Dževad sekretar Saveza.
4. Odobrava se izmjena i dopuna Statuta SAVEZA SJEDEĆE ODBOJKE RATNIH VOJNIH INVALIDA I INVALIDNIH LICA TUZLANSKOG KANTONA shodno Odluci od 24.11.2017. godine.

89

OGLAS O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 P 311285 17 P
Tuzla, 05.03.2018. godine

Općinski sud u Tuzli, sudija Šejla Čatić, u pravnoj stvari tužitelja Pirić Šabana, sina Džemala iz Tuzle, ul. Mustafe Mujbegovića broj 81 Tuzla, koga zastupa punomoćnik Elvedina Saburović, advokat iz Tuzle, protiv tuženih

1. Babović Saliha, nepoznatog boravišta,
2. Babović Šemsudina, nepoznatog boravišta (tuženi br. 1 i 2 oba nasljednici iza umrle Babović r. Pirić Fate),
3. Hadžimahović Zade, nepoznatog boravišta,
4. Jerković r. Pirić Mejre, nepoznatog boravišta,
5. Kešetović Izete, kćeri Ragiba iz Tuzle, ul. Dr. Mustafe Mujbegovića broj 15 kuća do RTV Slon,
6. Pirić Edina iz Tuzle, ul. Maršala Tita broj 80/2/6,
7. Pirić Jasmina iz Tuzle, ul. Dr. Mustafe Mujbegovića broj 47,
8. Pirić Nermina iz Tuzle, ul. Dr. Mustafe Mujbegovića broj 477,
9. Pirić Hadžire iz Tuzle, ul. Dr. Mustafe Mujbegovića broj 47, 1
0. Jurković Edine, 2467 Prince Michael DR. Oakville, ON L6H 7N9 Canada,
11. Avdičević Selme, 220 Burnhamthorpe Road West ATP#2802 Mississauga L5B ON Canada (za tužene br. 10 i 11 punomoćnik za prijem pismena je Selma Bibuljica iz Tuzle, ul. Ismeta Mujezinovića br. 20, 26/VII),
12. Memišević Pirić Selme iz Gornje Tuzle, ul. Abdurahmana Saračevića Ace,
13. Pirić Mirsade iz Tuzle, Donji Mosnik broj 35,

14. Pirić Sadike iz Tuzle, ul. Dr. Mustafe Mujbegovića broj 85,
15. Pirić Sadete iz Tuzle, ul. Dr. Mustafe Mujbegovića broj 85,
16. Cena Sadete iz Tuzle, ul. Krečanska 5 F/3/18 i
17. Glinac Subhije iz Tuzle, ul. Slatina 11 VII sprat (nasljednici br. 5 do 17 svi nasljednici iza umrlog Pirić Ragiba), radi utvrđenja i uknjižbe, v.sp. 1.000,00 KM, objavljuje godine slijedeći

OGLAS**o postavljanju zastupnika**

Tuženim Babović Salihu, Babović Šemsudin, Hadžimahović Zadi i Jerković r. Pirić Mejri, svi nepoznatog boravišta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Alić Damiru, advokatu iz Tuzle.

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koja će vršiti sve dok se tuženi ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženim postavio staraoca.

Sudija
Šejla Čatić
90

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KALESIJI
Broj: 29 0 P 027823 16 P
Kalesija, 16. 02. 2018. godine

Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Muneveri Avdić, u pravnoj stvari tužiteljice Lutvije Mešić rođ. Mešanović, kći Sinana, sa prebivalištem u Švedskoj, na adresi Ekenasgatan 4, 50455 Boras, zastupana po punomoćniku Minki Pašić Beganović, advokatu iz Tuzle, protiv tuženog Kasima Mešića, sin Vehida, sa prebivalištem u Švedskoj, radi utvrđenja i podjele bračne stečevine, donio je dana 16. 02. 2018. godine, sljedeće

OGLAS**o postavljanju privremenog zastupnika**

Rješenjem ovoga suda br. 29 0 P 027823 16 P od 16. 02. 2018. godine, na osnovu čl. 296. st. 2. t. 4. Zakona o parničnom postupku Federacije BiH, tuženom Kasimu Mešić, nepoznatog boravišta, postavlja se privremeni zastupnik Mirza Hrustić, adv. iz Tuzle.

Rješenjem je određeno da će privremeni zastupnik zastupati tuženog sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio staraoca.

S U D I J A
Munevera Avdić
91

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KALESIJI
Broj: 29 0 P 029927 17 P
Kalesija, 19. 02. 2018. godine

Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Muneveri Avdić, u pravnoj stvari tužitelja Abdulaha Bećirbašić, sin Mehe, sa prebivalištem u Švajcarskoj, na adresi Steijnebergstrasse 39., 6410 Goldau, zastupan po punomoćniku Nuriji Fazlić, adv. iz Kalesije, protiv

tužene Enise Bećirbašić, r. Pezić, kći Mumina, sa prebivalištem u Švajcarskoj, na adresi Steijnebergstrasse 39., 6410 Goldau, radi razvoda braka, donio je dana 19. 02. 2018. godine, sljedeće

OGLAS**o postavljanju privremenog zastupnika**

Rješenjem ovoga suda br. 29 0 P 029927 17 P od 19. 02. 2018. godine, na osnovu čl. 296. st. 2. t. 4. Zakona o parničnom postupku Federacije BiH, tuženoj Enisi Bećirbašić nepoznatog prebivališta i boravišta, postavlja se privremeni zastupnik Enver Pašćanović, adv. iz Kalesije.

Rješenjem je određeno da će privremeni zastupnik zastupati tuženu sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio staraoca.

S U D I J A
Munevera Avdić
92

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KALESIJI
Broj: 29 0 P 030313 17 P
Kalesija, 19. 02. 2018. godine

Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Muneveri Avdić, u pravnoj stvari tužiteljice Žanete Avdibašić r. Dropić, kći Muse, sa prebivalištem u Donjem Hrasnu, zastupana po punomoćniku Nermini Ibrić - Muminović, pravni zastupnik Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzla, protiv tuženog Muje Avdibašić, sin Šabana, iz Kikača, radi razvoda braka, donio je dana 19. 02. 2018. godine, sljedeće

OGLAS**o postavljanju privremenog zastupnika**

Rješenjem ovog suda br. 29 0 P 030313 17 P od 19. 02. 2018. godine, na osnovu čl. 296. st. 2. t. 4. Zakona o parničnom postupku Federacije BiH, tuženom Muji Avdibašić, nepoznatog prebivališta i boravišta, postavlja se privremeni zastupnik Zejnil Džafić, adv. iz Kalesije.

Rješenjem je određeno da će privremeni zastupnik zastupati tuženog sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio staraoca.

S U D I J A
Munevera Avdić
93

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KALESIJI
Broj: 29 0 P 024184 15 P
Kalesija, 19. 02. 2018. godine

Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Muneveri Avdić, u pravnoj stvari tužitelja Omera Memića, sin Behrije i Paša Kahrmanović, r. Ramić, zastupani po punomoćniku Ibrahimu Omerović, adv. iz Kalesije, protiv tuženih Velije Memić, sin Behrije, Alije Memić, sin Behrije, Salih Subašić, sin Hurije, Sadete Berbić, kći Hurije, Hanke Musić, kći Hurije i Ibrahima Subašić, svi zastupani po punomoćniku Zejnilu Džafiću, adv. iz Kalesije, te tuženi Paša Memić, r. Ramić, Zilka Islamović, r. Memić, Hurija Ordagić, r. Memić, Razija Subašić, r. Memić, Mujo Subašić, sin Hurije, radi utvrđenja obima zaostavštine, donio je dana 19. 02. 2018. godine, sljedeće

O G L A S**o postavljanju privremenog zastupnika**

Rješenjem ovoga suda br. 29 0 P 024184 15 P od 19. 02. 2018. godine, na osnovu čl. 296. st. 2. t. 4. Zakona o parničnom postupku Federacije BiH, tuženim Raziji Subašić, r. Memić i Muji Subašić, sin Hurije, nepoznatog prebivališta i boravišta, postavlja se privremeni zastupnik Izet Mešić, adv. iz Kalesije.

Rješenjem je određeno da će privremeni zastupnik zastupati tužene sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženim postavio staraoca.

S U D I J A
Munevera Avdić

94

**OGLAŠAVANJE DOKUMENATA
NEVAŽEĆIM**

Oglašava se nevažećim indeks na ime Jasmin (Fuad) Muminović iz Lukavca, izdat 2014. godine od strane Fakulteta elektrotehnike u Tuzli – odsjek Tehnički odgoj i informatika, broj: 5-855/14.

95

Oglašava se nevažećim indeks na ime Emina (Ibrahim) Hajdarević iz Tuzle, izdat 2000. godine od strane Filozofskog fakulteta u Tuzli, odsjek: Njemački jezik i književnost, broj: 192/XIII-R.

96

Oglašava se nevažećim indeks na ime Nina Mulić iz Tuzle, Prirodno matematički fakultet odsjek Primjenjena biologija broj, II-70-P/13, izdat 2013. godine u Tuzli.

97

